

Somari

1 figuras

Joan-Pèire Cazot, *L'ataïuc de Jean Genet*
Sarà Laurens, *L'òme-Granolha*
Tretze, 'Quò fa tot rotge lo ser (2) Goldorak
Olivièr Deck, *Lo dider de la Tabèrna*
Stèu Lombardo, *Lei fadas,*
Sant Joan

2 los jòcs

Frederic Sudupé, *Al-Sha-Mat*
Gui Matieu, *Escaquiers*
Sonnets per la pluèja
Guilhèm Joanjòrdi, *Lo jòc dab lo chivau*
Pèire Venzac, *La C.D.F. Jornal* (1969-2019)
Renat Duran, *Lo scenari de l'estiu*
Joan-Pèire Tardiu, *Piercings*
Denis Castagnou, *Castanhadas*

3 germanor

els nostres classics: Jacint Verdaguer, *Lo liit d'espines*
Daniel Martínez i Ten, *Llibre de silencis*

4 cronicas

lenga : Joan Fulhet, *A prepaus d'unas ipercorreccions*
relevadas dins la pròsa occitana d'ara

llibres: per Felip Gardy, Pèire Venzac, Xavier Bach e
Olivièr Lamarca
novèlas

imatge: Joan-Loïs Fauthoux



Dessenh: Joan-Loïs Fauthoux

figuras

L'ATAÜC DE JEAN GENET

Te vèsi, ombrejat de lutz serva, mas liure,
T ambé tos ponhs de carn e tos cretges de siure.
Te vèsi, embugat de foliá-recaliu,
dubrir mans, barrar pòts, e caminar romiu,
pès-descauç dins la carce e nauchièr en espèra.
Te sènti, atalentat de tota fam sus tèrra,
quichant lo cadenàs sens tibar los pecols.
Entre los presonièrs, siás milanta. Siam sols.

Te vèsi quora vas, rufa velhada d'arma,
partatjar las ansiás d'un jovent fins a l'arma,
condemnat a la mòrt coma un Crist-maufatan,
e bel a ne'n morir sus son pitre de sang.
Lo rebat de sos uelhs dins tos uelhs fa que siscla
lo darrièr crit de vida, avans l'escur que giscla.
Trenca lo cèl d'aquel raubador de vint ans.
Siás dins ton ombra, tu. La destral de tas mans
despoderada pels ligams, es poderosa
per la Revòlta Autisma e l'enarcada blosa.
Pissas tencha, sang negre, e cel, e sal, e mel,
dins l'ubre d'un còs blanc sens fuèlha ni ramèl.

E puèi dins una mar d'onça, abras lo recòrd
del batedís inacabable de ton còr
estrifat d'una espina e d'una ancora blava.
Fas avant, apòstol-pirata que desclava,
tatoat amb los Zodiacs, colòbre de l'Eon,
sus ton còs silenciós, jos ton cap de leon.
Luenh dins tu, lo Defòra es ara un fuòc d'espilla,
e de lo téner quiet, ton ventre se i òupila.
Eime insolat e pèu de caco, as de traucar
a travers dels barrèus, dels portals. E encar
enfre totas parets, dins un bruch de sarralha,
vas t'enclaure al mitard, cotèl que t'enmiralha.

D'unis son que cridal, escòrma, udolament.
Tu, d'entre lo clapàs, t'enauras. E pasmens
ton estre es en batèsta, e mai te desconsolas
d'anar sol, a-de-còps, e de còps dins las folas,
mentre que ton grasa e ton chale segret
es l'amistat bessona e l'Argò sens regret.
Es la primièra crotz, sèrp d'Aram, que te i estiras.
Dins l'Erme sens color, tu fas, tu vòs, tu miras.
E un jorn escriuràs, d'amb las fonts de la votz,
la paraula que liga e lo Tu e lo Vos.

Avem pas d'estelam, franc del tust dins la ment,
avem pas que la gàbia mascla del present,
los arcàngels en blaus que pòrtan sas escalas,
e los camins d'ennaut, e las aglas sens alas,
e los luchaires de tantes monds, groadís
lisc coma o es lo peis, resquilhant dins lo visc.
La susada mesclada es la Comunion santa
entre los Filhs de l'OME. E la carn qu'asimanta
lo senh prigond, e las planetas barrullant,
apasiman la jòia en un morir brillant.

... En amont d'un bauç espinós que tan t'agrada,
Vers l'aiga qu'un borbolh de viure a bolegada,
Miegterrana, ta tèrra, e los umans, ta mar,
dins un vonvon ont cada alen es d'oltramar,
ton cendrum es quichat, argèli per terralha.
De companhs de ton nom, al prèp, son en varalha.
Veguèri, sens cercar, lo tiu tombèl de lum,
al dogan de la vila, entremièg blau e fum.
Siás encaulat de fresc coma las autres tombas
amb ta cifra d'escrich. Mas lo gorg que tresplombas,
ennega ta memòria en l'esposc del salanc.
Passèri la barrelha, èbri de tan de blanc.
Un pescaire escarrabilhat, cap a las ersas,
amb d'uelhs de lugran negre e péus de nuechs estersas,
m'agachèt, tot en agachar lo fuòc del temps.
E me'n anèri, mut, entre tomple e crestenc.

Nòtas

Vers 5. Nauchièr : coma Caron. E tanben la recurréncia dau tema dau *marin* en ciò de Jean Genet.

Vers 9 a 16. Veire lo poëma " Le condamné à mort " de Jean Genet.

Vers 25-26. L'òme de la testa de Leon, marcat dels signes del Zodiac, e enrodat per la Sèrp divenca, representa lo Temps Eternal (figura del vuego) nomenat Aiòn (grec) o Eon (latin), dins lo culte de Mitra (aquela sèrp de Mitra es assimilada al Drac dins lo *Pouèmo dóu Rose*).

Vers 29 . Insolat : insolé (marqué, révélé par le Soleil).

Vers 32. " Tu vas t'enterrer au mitard, tranchoir de tes reflets " (traduction proposée)

Vers 38. La nau Argò dels Argonautas.

Vers 39. La Sèrp d'Aram, mandada per Yawé dins l'Erme del Sinaï per garir las nafraduras (*Ancian Testament*, episòdi de la vida de Moïse).

Vers 41-42. Son escriure ven de sa vida.

Vers 45 e següents : imatge, entre d'autres, de l'Escala de Jacòb, que s'apond a de gents vertadièrs, vists e rescontrats per Jean Genet e per cadun.

Vers 53 fins a la fin. La tomba de Jean Genet es dins la banlega paura d'una ciutat de Marròc, al miègjorn de Tanger, jost en sobre de la mar. Al mitan d'un cementèri comun. Mas es sempre encalada de blanc. Es una mena de luòc de romavatge un pauc segret, dins un siti a l'uncòp treviau (i a de molons d'escobilhas tot a costat, de mond que passan de lònga...) e espetaclos, al ras d'un bauç que tomba sus l'immensitat de la mar.

L'ÒME-GRANOLHA

Un frelhadís de coton, un pauc de polvera per lo morre; dins lo miralh rodejat d'ampolas electricas, son image afortit li sorris.

Lo lum cru e lo maquilhatge escafán çò que se deu pas veire. La cinquantena ben passada, lo Sénher Meteò marca encara plan a l'antena.

- Aimat, sul platèu dins dètz minutás !

Aqueu pichòt repic, fa mai de vint ans que l'ausís. Son rebat li sorris un darrièr còp, ufanós de sa victòria precària. La pichòta sansònha, l'ausirà encara de longa. Cengla sa carvata d'un biais o d'un autre... La nogariá sus la tèsta s'èra la darriera mòda. Lo secret de l'eternitat dins l'estranha lucarna es d'estre net dau pè au cap, d'avèdre un joiós sorire de susfàcia e una resèrva de galejadás politícamenter correctas.

Quita la lòtja, traversa lo corredor per passar coma de costuma per l'estudiò de realisacion. Dins l'escuresina, vei la paret luminosa de cent fenestróns que presenta un imatge multiplicat. Dins de centenats de milièrs d'ostaus, un milion de parelhs d'uèlhs fan lo mediator per de centenats de milions d'enclosquejats.

Una còla de sordats negres encasquetats s'afanan au pè de la Muralha de China mediatica, bastida de bocaus que difusan de fais de lum alternatius. Dins cada bocau, un nadaire sosmarin bufa una miliassada de botiòlas en rasim. Aqueu sembla que vòle dins lo blau prigond e luminós; amb una lenton de pantais, la man negra s'enfonza un milierat de còps dins la falha. Per davancar, li cau s'encraucar ai traucs de la cròta qu'explòra. Es l'ora d'Aqua, lo documentari marin.

Rai. Es pas l'ora de detalhar lo pescalhum. Aimat s'esfòrça de se concentrar. Dins sa tèsta, torna veire çò que va barjacar; de mòts badinaires qu'aima perdequé son leugièrs, arropits e tot parius a aquelei d'ièr, o d'ièr delà... Dins cinc minutás, es la meteò. Sarà eu, Aimat, que se trobarà a la plaça dau nadaire. Semblarà que siá per totei davant sa mapa de França. En realitat, s'afanarà davant una tela blava. Es çò que li agrada lo mai dins aqueu mestìer: lei farfantèlas. Èstre au mitan dei sorelhss, dei lunas plenas o vuèjas, dei moscas blancas, dei nívols, dei pluèjas e dei grats de temperatura, aquò's de mascariá ! Tota la cosmogonia audiovisuala d'un bocau de veire convencionau.

Saqueja la tèsta. A pas longtemps agachat la paret dei fenestrongs e ja, leis uèlhs li fan mau. Subte, una autra dolor lo ponh. Sus lo costat d'esquèrra. Lo metge li avíá dich. Una pilula en cas de problema. Lo metge, es eu que desvària Aimat amb sei conselhs e sei galejadas:

- Amb lo mestièr vòstre, Sénher Galhard, cau pas s'estonar se la maquina trantalha entre la pluèja e lo bèu temps !

Per Aimat, faire d'umor sus lo platèu es la marca de fabrica, lo logò... Mai aquò vau pas dire que leis autrei (a començar per lo metge) pòdon se trufar dau mestièr sieun. Se fòravia. Adoncas, la pilula. Lo tube dins la pòcha. Aimat lo dubrís. N'i a una de pilula qu'es demorada cunhada; Aimat pica lo tube contra sa pauma per la faire davalar. Marcha pas. Aimat renònzia, sospira e seis uèlhs se pausen sus lo nadaire dau fenestron e sei gèstes lents, liures e graciòses.

Lo meteis nadaire desapareis darrièr un nívòl argentat de peisses e lei mòts dau generic que desfialan en barras. Aimat lo vei s'escapar dau fons de l'aiga sorna fins a la lutz dau subreplan, fins au sorelh. Mai sus la mapa en una dimension qu'es pas qu'una tela blava, i a ren... Òm s'esquicha a pujar e davalar l'escala de la sequéncia meteò. Quant d'annadas encara ? Quant de milierats de pilulas, de botiòlas d'aire solide ?

- Aimat ! Es l'ora !

Es l'ora. Concentraciòn. Sus lo platèu, lo sorrire abituau per lei colègas. Enfin, la tela-mapa. Agacha davant eu lo monitor que lo mòstra tau coma va aparéisser per lo fenestron, au mitan dau pais constelat de sorelhs e de nívols, puèi se plaça fàcia a l'uèlh cairat que va sasir e espandir l'image sieun.

- Antena dins cinq minutias...Quatre...Tres...Doas...

Lo lum creis. Es normau, mai per lo primier còp sembla tròp fòrt per Aimat. Quicòm tusta contra son pitre, quicòm que sembla qu'ensage de sortir d'eu-meteis. Per lo primier còp, Aimat arriba pas a se remembrar son tèxt. Lei mòts s'enfugisson.

Uèi faguèt marrit temps e deman encara mai...La seguida es estofada per lo bruch de metronòmi dins seis aurelhas. Uèi faguèt marrit temps e ièr...E deman...

- Una...

Aimat pèrd lo fiu. Aqueu bruch li trauca lei timpans. D'ont ven ? Dau platèu ? Van balhar l'antena !

La lutz davala sus Aimat. Ara son image es pres e fracturat. Es de dirècte, nom de Dieu!

- Bonjorn...Uèi...

Mai ara sentís que lo bruch ven pas d'en defòra mai d'en dedins. Ara son de còps de martèu que rebombisson contra son pitre.

- Desencusatz...

L'alenada li manca. Cau que s'apuège sus la mapa, lo cap bas per cercar d'aire. Per lo primièr còp de sa vida, Aimat podrà pas contunhar. Se vira fins a l'uèlh negre. A costat, un fenestron isolat li mòstra un besson perdut dins un païs qu'existís pas.

- Desencusatz...Pòde pas mai...

Èra de dirècte.

Dins de milierats d'ostaus, passa una pagina de publicitat mentre que, en dessota, se desvòlza l'anònvia de costuma: "Desencusatz-nos per aqueu destorbi independent de la nòstra volença".

'QUÒ FA TOT ROTGE LO SER (2)

Goldorak.

Era lo robòt "invencible", aquel que defendia la Tèrra contra los envasidors que venon del pus fons de l'Univers. Èra arribat tot sol, d'una planeta, de plan lenc. Èra lo brave Actarus que lo menava. Mas un jorn Actarus vegèt que la luna èra roja. Sabèt que las tropas de Vègà anavan atacar. E lo professor Procion anèt veire al telescop electronic. Actarus aviá rason. Los missils arribaven. Venusià aimava Actarus.



M'aimas, qu'es aquò ?
 Daïssa-me dintrar, qu'es aquò ?
 Jèsus-Crist, qu'es aquò ?
 T'aimi, qu'es aquò ?
 Cinc minutass encara, qu'es aquò ?
 Ma man per ton morre, qu'es aquò ?
 N'i a que me dison, qu'es aquò ?
 Los extra-terrèstrars, qu'es aquò ?
 Ai votat, qu'es aquò ?
 Ai pas votat, qu'es aquò ?
 Lo bricolatge, qu'es aquò ?
 Vau plan, qu'es aquò ?
 Soi un revoltat, qu'es aquò ?
 Soi pas revolucionari, qu'es aquò ?
 Una novèla autò, qu'es aquò ?
 Soi una artista, qu'es aquò ?
 Ai crompat, qu'es aquò ?
 Una istòria pas complicada, qu'es aquò ?
 Un conselhièr, qu'es aquò ?
 Los que son ja vos amics, qu'es aquò ?
 Una serada amb de gents, qu'es aquò ?
 Tres oras quaranta-uèit, qu'es aquò ?
 Un president, qu'es aquò ?
 Vencarem, qu'es aquò ?
 Ai agut léser, qu'es aquò ?

França, qu'es aquò ?

De burre tendre, qu'es aquò ?

L'occitan, qu'es aquò ?

Vòli un enfant, qu'es aquò ?

Una lenga mòrta, qu'es a

Aimi pas, qu'es aquò ?

A las ideàs claras, qu'es aquò ?

Fa cagar, qu'es aquò ?

Tretze, qu'es aquò ? Qu'es aqu

aquò, qu'es aquò, que

Qu'es aquò que fa tot rotge lo ser ?

LO DÍDER DE LA TABÈRNA

amic mon veire es vueit

m'as dit que l'escurada
serà nòsta accompanha
que m'as dit que shens d'era
la vin a pas nat gost

...

doman a las arenas
lo mon frair va se bâter

e coneishs la color
de la sang deu ton frair ?

mon frair m'o sui portat
dens los braç
esquiçat
ò
esquiçat

los colhons darrigats
la gauta obèrta

e coneishs lo roge
de la sang deu ton frair
quan riula sus los còrns
e dens tos dits ?

LEI FADAS

A Mirelha Bonetto

Tot-un, Walt Disney a sempre donat un image just dai fadas, quora finda lei mostrava ren que vielhas. Nosautres d'amont, òu sabèm pura, que son pas ben autas, lei fadas, que son pas tant laugieras qu'aquò. D'ai mascas, aí, n'i a de totei mèrças, marrias o bravas, nenòias o finas¹, d'unas, gran-belei fremas, que son pròpi de sartaiassas, d'autras, coma de vielhs estòca-fics, que fan lei mai bravas mairinas dal païs. Despènde, coma embai fremas. Tant-tot-un, non se cal enganar, lei mascas, pi, son ren que de fremas bònus a enmascar, a desmascar, a far, a refar, a se far, a se refar, a mariar² de parpalhons negres embe de luernas blu, a cueire de sopas de t'aranha o a se ténher lei labras, quora leis an eissuchas, dal suc de maóssias e d'amoras. M'anatz pi dire qu'es ja bel, mas sabètz, per un masc vielh coma ieu, que n'ai tant vist, me'n carria sortir de novelas, dal pairòl, per me far impression, un elexir de vita, per exemple, mas d'aquel que fague ren durmir. Dont n'ero, pi ? Ái, tot aquò per parlar de lei fadas. La mieu paura memòria me perde, corpatàssio d'una disgression l'autra.

Lei fadas, doncas, se divisan ren qu'en doas raças, lei bònus fadas e lei fadas dals traucs, que dal noranta per cènt son marrias, cen que li vendria bessai de sos barbas li sarvans. E pi, d'aver tant de sòus, d'òr e d'argènt d'a conservar e d'a i far la daida tot l'an, leis arranya ren, mesquinas. Non que me fagon pietat, m'an fach quelques gròssei brutíssias, aquelei vielhei moninas enrabiarias, mas, en-fin, li capisso d'una façón. Capisso, segur, mas empedisso pas que jamai li perdonerai d'aver doas nuechs e un jorn tengut un folaton dals mieu amics presonier en li sieu arrets, al font d'una balma. Segur, volò ben creire que li avia raubat quarqua ren, esquasi ren, un ren, mas tot-un, mesquinàs, crenhia tant d'estre embrerrat.

Lei fadas, en-fin, lei bravei fadas, me semblan pi d'un genre mai uni que lei mascas e autrei raças. Pròpi largas e grassòtas, se bolegan emb una gràcia extraordinària, finda en Alemanha, ne'n conoisso, e an reçut al gran Partimènt de poler espandre un ària de finesa a l'entorn d'elas, que non es una pràctica sieua, la magia, està en elas, en li sieu còrs, en li sieu còrps. Lei sieu votz de cristal

o de velut vos seduon, v'encantan parier, e vos laissan segurs que v'an ren enganats, cen qu'es la mai grana diferència d'embe la votz e lo cant dai mascas, que vos laissa totjorn un gust de dubi, tant benevolèntas qu'aquestas se pòscon mostrar. Parlo ren dal rire de lei fadas dals traucs, parier coma un crid de nuèchola, que vos pòl donar que de pantais marrits.

Quora resto tròup de sentre lo clarin de seda douça que s'escapa dai bocas de lei fadas, de li segré dalin-dalan sus de dralhas de terra bruna que menan en minga maion, me'n languisso, maugrat lo risc de crosar lo Pelegrin, vielh enganaire, vielh denegaire. N'ajua pi a caminar, de venir de tant en tant fadat, cresètz-me e provatz un pauc d'anar après una fada, òu regreterètz pas.

Nòtas :

1 : o "nendias o furbas"

2 : o "a ibridar?"

•

SANT JOAN

*Canti la sofieta, dont naissen li cançons
Lo fus la colonheta, la mieu bèla Nanon.
Menica Rondelly*

A u terç gòto de genepí s'èra vengut acoconar tot còntra ieu, coma un aucelon, mas si plorava pa'ncar. Sabii qu'aquò vendria pura, l'estòria d'un momentin a tot lo mai. L'armanhac que m'èri rabalhat de Beucaire en Gasconha, lo mi desgustavi pichin a pichin, estòria de keep lo control, lo temps que si ploresse au manco.

Mi faia dròlle lo sieu pel lòng coma 'na filha. Mi condicionava a li far de careças coma un ne'n fa ai filhas, vetz, sènsa comptar qu'en plaça de pels si paga un pluc coma ieu l'avii a onze ans, 'na peu doça que non sai e emb aquò cinc ans de pus pauc que ieu. Cantavi "Der Vogelfänger bin ich ja" mas non capissia.

Coratge. Encar un degot d'armanhac e làissa-lo venir, làissa-lo parlar dau D.E.U.G. mancat d'un pel de colha e de la calinhera que non saup cin que vòu. Lo D.E.U.G. lo pilheràs en setembre e la mita, laissa pissar, la mita. Es bona a far la coïna? Manco.

Alora, la polalhera, làissa-la 'star, e plora, vai, que ti fa de ben; emb aquò pisseràs pus pauc au liech, marvelós. Es per lu examens, m'esperi, que ti'n fas ? Segur ? Alora va bèn.

Emb aquò m'asperavi que mi diguesse que la tèsta li virava, que li posquessi dire d'estar aquí't. Aí, a talh. Acocóna-ti mai, ne, vòles durmir embe ieu, vòles ?

Alora vène, auclon, lo nido l'ai fach embai lençous vielhs de cànebe frescs e rugós cin que cau n'aquesta nuech d'estofaïssa de fin de Sant Joan. Normalament per dragar si convida d'ivèrn, a Buelh, quora un li si gela. Mas a ieu mi platz l'escomessa d'una sofieta ribairenca dubèrta a l'orient un sera d'estiu.

Si volia pilhar la docha, m'avia dich plan planin, cuech dau lassum e de la calorassa. Avia caugut que l'ajudessi a si descauçar, a si desvestir e a si refrescar, que per aquò èri anat finda ieu dins lo banh que mi venia mai a bèn parier. Non l'avii panat de tròp ; dau lençou e de la pèu s'èvaporeria vito l'aiga. E emb aquò vendria 'na minuta de fresc, just pron que s'acoconesse mai còntra lo mieu pieg, nuds qu'eravam e que resteriam fins au matin.

E non si plorava plus lo gusàs ; li sieu fachendas li m'avia cuntadi toti. Aüra èra picada l'ora de calinhar rèn que per tendresa e non plus per quauque consolacion.

Faia bus de non si n'avisar de coma l'avii entra li cambas. Èra encar a mieja asta lo sieu. Basta una careça per lo far si driçar complet mas emb una de tròup, la si fugesse. Santi Prudènça e Paciença, faguètz que s'enavise qu'un jorn de brissauda d'ai Panissiers que tocavi la flaüta, m'avia augut fach prometre de li far veire coma sublar. Après l'ofèrta dai festins vendria un brando iniciatic coma au cepom d'Uels, levadi li pràcticas sadò - masoquisiti d'aiçamont, encar que lu còups e li patassòlas, n'i a que lu ti fote en condicion, si ditz.

Asperavi, pais, colcat d'esquina. E un còp que l'a augut drech lo bicolin - lo diminutiu l'emplegui rapòrt au mieu, de caua, que per contraste rende còmpte de la situacion - a principiat de s'apreissar de ieu, encar que la si juguesse piucela, qu'esitesse. En tant, volia provar.

Aquò duret sai pas quant de temps. Paciença, prudènça. Pichon, vène, vène, vène. A, auguessi tengut. Vène, vène, vène. M'a pi dich que tot la nuech avii roncat.

los jòcs

AL-SHAH-MAT

Dieu mòu lo jogaire e aqueste la pèça.
Mas quin Dieu darríèr Dieu amòda donc la trama ?
Jorge Luis Borges

Prològ

Cò prumièr, l'immobilitat. Seissanta quatre carrèls, pèças de fusta en òrdre batalhièr, silenci, relòtge reglat sus 4 oras per " quaranta còps doás oras ", sala de torneg.

La vertadièra question es pas de saber qual se tròba de l'autre bòrd de l'escaquièr, lo nom de l'adversari, son classament, son atge, son sexe, rai, cal conéisser la color de pèl, la color nòstra, qual es puèi segur de sa color de pèl, soi blanc, soi negre, soi pas estat totjorn blanc, se poiriá puèi que fuguèssi negre ?

Aquòs l'apariament que règla l'afar: aurai pas lo trait.

Alavetz, quitament abans lo prumièr còp, concentracion. La nerviositat davant ieu la vesi plan, la man que manejarà los blancs grifoneja mon nom sus la fuèlha de partida. Prumièr indici d'instabilitat emocionala.

Tornar botar en plaça -i son dejà- caduna de las pèças. Las miás. Sonque las miás. Prendre contacte. Tocar la fusta. Coma òm alisa lo còl d'un chaval, adralhi mos cavalièrs, dondi mas bèstias abans de lor donar lo vam.

Dobertura

L'arbitre ven de prononciar la formula rituala : " Los negres cachan sul relòtge ". Las prumièras segondas escaquenças se desgrunjan. Abans, amb lo de davant, nos èrem tocat la man. Aquel tocar de mans sens levar lenga nos designa a l'un e mai a l'autre coma del meteis clan, de la meteissa confrariá. Caïssa velha sus nosautres.

Mas n'i a pro. " Cal espotir aquò " La devisa del grand K. amodarà l'afiscament. Sèm dintrats dins un autre temps.

1/ e2-e4. Soi negre, rai, mas ara, -es que vau causir una francesa, una escandinava, una espanyola, una italiana ? La costuma voldriá que fuguèsse una Caro-Kann, mas de la costuma me'n viri, mon darríèr viatge me menèt dinc'a Palèrma : serà una siciliana. Cal de temperament.

Mitan

Res bolèga pas. Fisicament, las pèças demòran en plaça, n'i a una que cambia de carrèl de còp en còp, mas pas cap de tempestum. E pr'aquò.

Quin remena-cervèla! Los calculs se desgrunjan a bèl talh,

evaluacion, iniciativa, las variantas, las combinasons, l'escaquière es lo camp d'una vertadièra tempèsta abstraita, res se vei pas mas i a aquí un brave accelerator de particulas, un fat vòla sus una diagonala, una dama prevei plan seriosament son sacrifici, una tor cuja de s'esbolhar, un pion sómia una promocion. Dos caps sufison per un monde atal ? Mas aquí qu'un insècte menut se pauza sus l'escaquière : mon adversari l'a pas vist. Ieu si-ben. Un grun de sabla amb d' alas. Risi en dedins que me daissi amusar per aquel desturbaire.

Finala

Quant de minutias ai perdudas a contemplar aquel mosquilih ? Soi en zeitnòt, o per o dire d'un autre biais, en crisi de temps. Vau puèi pèdre per tan pauc d'afar ? Aquò's ieu que serai un brave mosquilih se me'n despatolhi pas. Prepausar partida nulla ? Ane ! partir de pas res per arribar enlòc, serià un vertadièr sarcasme beckettian. Las aurelhas del doctor Tarrash vira-van al rotge al moment qu'èra dins una pausicion critica, las miás pecaire son en fuòc. Ai la gargamèla eissucha. Las mans mostas. Un vel davant los uèlhs. Los còps se siègon, a bèl talh. Un jorn, l'adversari de Tarrash se trachèt de l'afar mas perdèt pr'aquò la partida e li diguèt: " E çaqueïà aviatz las aurelhas qu'èran dejà vengudas rojas - Avètz a contrar mos còps e non pas mas aurelhas ! " li rebequèt Tarrash. Mos còps, comprenètz ! Lo relòtge patís jols vormals. Un desenat de curioses se son sarrats. Ardit ! Sauta-i dessús ! L'adversari volà pas crebar. Ieu tanpauc. El o ieu. Rey, re, könig, king, te salvarai. Mon rei, mon negre. " Lo que pren de risques pòt pèdre, lo que ne pren pas pèrd totjorn. "

(Somi escaquenc : aquel còp meravelhós, extraordinari, impossible, que fariá qu'una man ofrirà a son rèi d'encambar lo bòrd del planòl, la frontièra dels seissanta quatre carrèls, d'abandonar enlai, de l'autre bòrd, pel mièg del camp batalhièr, lo rèi avèrse, tot sol, sens pus cap de tòca, de règlas, sens pus cap de sens).

Epilòg

O tu que blaimas cinicament
Nòstre jòc mai aimat en te'n trufant,
Cal que sàpias qu'es la sciéncia meteissa.
Acampa lo pus màger desrèi.
Conòrta l'amorós en mal traire,
Gandís lo beveire del tròp beure.
Se per malastre lo perilh preissa,
Aconselha dins son art lo guerrejaire.
Totjorn nos fa solaç,
Quand cacha l'anujança.

PROFETESSAS



G
M
A
T
I
E
U

DAU MALAN

E ! GARRI !



G
M
A
T
I
E
U

QUE DITZ I AM !

Mai *non*, lo marselhés ditz *si* !

VIRA MAI



G
M
A
T
I
E
U

REDOND !

PASSANT



G
M
A
T
I
E
U

PAS SAN

SONNETS PER LA PLUÈIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| P | A | A | V | D |
| L | U | I | E | I |
| Ò | R | G | N | R |
| U | A | A | T | E |
| | | | | |
| A | R | P | F | A |
| Q | A | U | R | M |
| U | R | R | E | E |
| I | A | A | G | N |
| | | | | |
| O | V | F | V | P |
| N | A | A | È | E |
| T | U | I | N | R |
| | | | | |
| V | A | V | R | T |
| Ò | U | I | E | O |
| U | R | N | N | T |

LO JÒC DAB LO CHIVAU

Lo chivau " se disèva Churchill, un deus riales politics a aver tie-nut sas promessas, sang e lagrèmas, " lo chivau es un animau dangerós per cada extrèm e fòrça inconfortable au mitan ". Avèva rason. Totun, aqueth animau inconfortable e dangerós qu'apassionè de tostems ençà l'òmi... A la debuta, abans quitament d'estar motiu artistic, pintrat sus las parets dens las caunas d'aciu o d'en-lòc mes, lo chivau es neurritud. E damorarà neurritud longtemps !... Pensi tostems a la mair qui, coma totas las mairs me disèva dab paciença de non pas jogar dab la neurritud... Qu'es de mau debèrzer ! Donc, a la debuta chivau egau neurritud. E ne se joga pas dab la neurritud ! Mes, lèu, deven emblèm. E podem jogar dab los emblèms, las mairs qu'ac volen ! Lèu e plan. Emblèm parietau : cau compréner los òmis d'aqueith temps ! Un bohar de vent incarnat deven lèu emblèm... Puish mejan de tribalh, fòrça prestada per la natura tà l'òmi ! Lo chivau se tira los carris de guèrra, purmèr, puish es utilizat per estar montat. Autanlèu, deven jòc en medish temps coma deven enjòc. Enjòc de poder e emblèm de puishença. L'antiquitat coneish lo chivau rei e Xenofon parla dijà de quauquas règlas que seguissèm de contunh. Dison quitament qu'a Olimpia, la corsa de carris es l'espròva mes gloriosa...

Puish venon los guerrièrs. Lo chivau va definir una casta : los chivaliers. En cavauquejar, jògan dab lo chivau en tot créder s'entrinar a la guèrra. Tot çò que sabem : lo tornèi e la quintana, los jòcs de baga. Topic : aciu l'òmi troba mejan de se muishar e de conquerir a de bon las daunas qui son a espiar, la boca badanta e l'uelh lusent. La realitat es auta : lo chivalièr n'es pas mensh desinteressat que lo rugbiman d'adara e lo tornei medievau es mejan de s'enriquesir, au mensh tant coma de s'esprovar. Mes lo tornei que tua. A la lèsta, cau inventar jòcs mensh dangerós. Son los escudèrs occitans qui van portar en França aqueths arts naveths vaduts en Italia, Salomon de La Broue (segonda mitat deu siècle 16au) e Antoine de Pluvine (1555-1620). La mes grana part deu vocabulari de l'equitacion tradicionau guarda aquera merca : dinc a 1789, l'escudèr qui masera e bota au punt los chivaus per lo rei e los prinças s'apèra l'escudèr " cavalcador " en francés cavalcadour ! En remplaçament deu tornei, ven lo carrosel : espectacle de parada e de luxe ont los poderós pòden amuishar lo lor poder. Lo mes famós damòra lo deu 20 de junh de 1662, quan los mes bons artistes de la tempsada l'apresten per Lois XIV e la cort. Lo jòc es tanben pedagogic : un rei apren lo son mestier dab lo chivau : regnar suu chivau es tant pròche de regnar suus òmis (per las hemnas pòt estar un

pauc disparièr). Aqueth mond s'acaba dab la revolucion francesa. Dab l'emperi, lo chivau deven carn a canon. Lo hussard qu'apren totun un jòc deus interessants dab lo chivau : se jòga la vita a cada estona : " un hussard qui n'es pas mòrt a 30 ans es un " jeanfoutre " devèva díser, se pareish, Lannas. Aquò dit, lo siècle 19au ensaja de tornar trobar l'equitacion. Ne capita pas. Mes, aute jòc, desvelopa lo mond de las corsas, subertot en Inglatèrra. Lo chivau anglés deven capable d'anar de mes en mes lèu, chivau tibat, desequilibrat sus l'abans. Tot lo contrari deu chivau de carrosel o de parada qui es equilibrat sus l'arrèr. Adara, dab l'arribada deus nins dens l'equitacion, lo jòc e l'esperit deu jòc que torna a de bon : lo cavarèr mejan, en França, es una cavarèra de 14 ans !

Quan i a chivau e òmes (hemnas de còps), i a jòc dab lo chivau. Enlòc-mes tanben son aqueths jòcs : lo pòlò en China e en India, que quauquas estatuas de hemnas chinèsa jogairas de Pòlò deu siècle 5au son au musèu Guimet, a París, lo pato en America deu sud (que la varianta aquitana que vos aconselhi s'apèra lo Horse-ball !), e lo bozkachi en Afghanistan. Son jòcs de pòbles pastors qui, per se divertir, e jògan a un jòc de conquista d'un senhau, sovent un animau (guit en America deu sud, moton en Afghanistan...).

LA C.D.F. (Jornal 1969-2019)

15 de julhet de 1974

Mai que la justesa de las acordanças coloradas me pertòca
la justesa dels sentiments colorats.

22 de febrièr de 2003

Coma cada mes a cò de Laurenç, al Salon que recèp, come on Tolosa, aqu'o's la mòstra e las carradas de charradissas, las que ieu, Lilia, auriáí realament entendudas de l'usança garbalhenca d'aquel pollen, jòia jauna de l'art. " Se daissar anar sense ren . Duna ? " ondejava lo Lemosin. Me pensavi qu'èra atal la tela de Vermeer. A life like una lesca paisatge escapaire de Delft - coma " una preciosa òbra chinesa ", un pam de paret pasmens jauneta... " Lo jorn amb son blau e son jaune es dels obrièrs de la lutz : pintres e païssans ? " tulipèt l'Olandés. It's true but tota destimborlada me diguèri que cap de levada arrèsta pas lo flume grand " ailà jaune a vuejar l'absència de cèl ", coma shoot chota l'Avaleronés. Fotre ! Davant la Gelbassa del Crist de Gauguin e l'International Klein Blue crenhiáí que gausiguèssi pas d'un Deo Gratias color de la gauda...Drin de carcitrin ! Me curèri lo cap, montèri sul peirièr crebadèl... Apollon, Buddha, Mithra, Nòstre Sénher l'Espelhat, Xipetotec, Huitzilopochtli, Vlshnu, " Martèl de Martèl ! Aqu'o's fòra jòc " jaupèt jocat sul jogum l'Olivier. Perfièit lo jaune es - perfin de mostrar la color de Diu e mai many mancas per tal d'ensenhar qu'el n'es que la color. Ieu urosa urina, basta que plòga, pissà pissà cara mia sobre la meuna fàcia, ò farai nauca, defòra ufana femna, nassa nòstra tonight the night. A jaba lo jaune al dintre -traversada nuitenca- yo sombra retèni lo cant. Tè ! S'aviáí l'electricitat, cantariáí " Johnny B. Goode ! "

Alavetz, al contrari del corrent que craularà -Santa Cruz- amb los còrbs el nada y el todo con amarillo coneuguèri la set, la fam d'aver l'amna ligada d'organs de còs de còr de cap de conh de cuol. Empresonada. Nadar. Ensafranada. Ne vesiáí nada. Que trucava ? " Ent es ben retengut de cadenas de tor " me mandava idèas in my mind lo mondin. Alavetz rebatre los plans de la sus-fàcia regetar lo clar-escur recorbar mas liuras formas, border line, relevar l'espessor de las linhas... ? Mai se manja mai se marida al mond, a la lutz. Tornarai al rio, me deurai levar per cercar lo vin d'aur ; ara en tintoreria ne vesiáí que lo títol torcat d'un tablèu " A quelle* go tota sorga ". Me beguèri un pastagà...

Liliana Dobèl regràcia per lors pensadas :

L. Redoulès, W. Laib, K.W. Roqueta, M. Proust, I.L . Siesling, J. Privat, O.Lmaraca, B.Pascal, N.Young, C.G.Young, Chuck Berry, Dante A , A. Danto, P. Godolin, H.Meschonnic, O. Kháyyám, R.M. Rilke.

* Quelle : sorga en aleman

LO SCENARI DE L'ESTIU

Las quilhas de uèch de Roërgue, aquò's un espòrt radicalament amator. D'efièch sovent i fan miranda de vilatjòts qu'an quitäment pas de club de football. Son practicadas dins la mitat de Roërgue. D'acostumada, per las espròvas individualas, l'òm vei de jogaires qu'an de performanças mejanas dempuèi la debutà de la sason far camin demest los tenòrs. Mas siaguèt pas çò que se passèt aquel dimenge de julhet a Senèrgas, dins lo nòrd d'Avairon, pel campionat individual. Aprèp las partidas del matin, lo classament mostrèt los melhors del campionat d'Avairon de las equipas. Sul terren de Sebazac, a la debutà del mes, la quadreta de Rodés menada per Olivier Grimal, aviá ganhat davant los Magrinòls de Jiròni Enjalbèrt, puèi los Sébazaqueses de Cristòl Recoules. Lo dimenge a Senèrgas, aprèp las partidas del matin aviam : 1. Jiròni Enjalbèrt (Magrin) : 170 quilhas, es a dire una mejana de las gròssas, pas luènh de 57 quilhas, 2. Cristòl Recoules (Sebazac) : 167 quilhas, 3. Dàvid Labit (Magrin) : 166 quilhas, 4. Frederic Molinié (Rodés) : 163 quilhas, 5. Guilhèm Septfonds (Espalion) : 162 quilhas. Lo revenge de l'espròva per equipas se vesiá venir. Lo jove Guilhèm Septfonds èra pas dels mai renomats, çaquelà aviá bona reputacion dempuèi lo campionat de França 2002 a Sant-Amans-dels-Còts. Dins l'aprèp-miègjorn, lo rapòrt de fòrça cambièt juste abans la darrièra partida. Cristòl Recoules veniá de tombar 59 quilhas, del temps que los dos Magrinòls èran demorats a 50 de mejana. Lo terrible Sébazaqué comencèt la cinquena e la sieisena partida amb 5 quilhas d'avança rapòrt a Guilhèm Enjalbèrt. E Cristòl non trescolèt. Faguèt un autre escòre de 59. Los dos Magrinòls acabèron darrèr el e davant Grimal de Rodés. Lo solelh aviá plan dardalhat, los espectators s'èran arrucats jos l'ombrum fresc del bosc qu'avián d'aquí una vista que tresplombava los jòcs. Puèi l'ombra tanben s'èra pauc a pauc espandida suls jòcs e suls jogaires. Lo solelh siaguèt encara mai missant tres setmanas aprèp a Arvieu pel campionat de França individual amb quatre partidas lo matin, puèi quatre l'aprèp-miègjorn. Las quilhas de uèch, aquò's un espòrt que depend bravament del temps. L'òm pòt pas jogar se plòu o quand lo vent bufa trop fòrt. La pluèja afraba lo terren e lo vent fa tombar las quilhas de contunh. A Arvieu caliá avure de coratge per s'anar batre sul terren amb lo calimàs que fasiá. Los espectadors s'aparavan amb de telas de tenda, mas siaguèron mens espesses que l'estiu d'abans a Sant-Amans-dels-Còts. Trop de solelhada. Lo biais de balhar lo ròtle de favorit a Cristòl Recoules èra trop categoric que, per las espròvas individualas, i a un sieissantenat de jogaires que pòdon ganhar a cada còp. Demandèrem a Cristòl Recoules s'aquel ròtle, d'esser trop metut en avant, l'embestiava pas. Nos respondèt que non, qu'aquò lo desrengava pas. E per o

nos confirmar, Cristòl Recoules arribèt a la cima del classament a miègjorn amb la mejana de 56 quilhas tombadas. A quatre quilhas seguissián : Jiròni Enjalbèrt, Olivier Grimal, Nicolas Baudy (Agen d'Avairon). Tornarmai las posicions del campionat d'Avairon de las equipas. Solet lo jove Nicolas Baudy aviá trobat una plaça al dintre de l'elèit. Aquel d'aquí, pr'aquò, anava èsser leugièrament desarapat l'après-miègjorn. Los primièrs tres desarmèron pas. Ni Didin Layrac de Lunel, ni mai Alan Vigouroux d'Inières, qu'eles avián de causas a provar. I agèt pas cap de suspresa. Cristòl Recoules e Olivier Grimal, a quinze mètres, afrabèron lo jòc per l'abans-darrièira partida. Aquò lor fasiá 60 quilhas a la fin. Cristòl Recoules, Jiròni Enjalbèrt, Olivier Grimal comencèron la darrièira partida a egalitat. Jiròni Enjalbèrt i capitèt un 59, plan vengut contra 54 per Cristòl Recoules. Aquel còp d'aquí, Jiròni Enjalbèrt siaguèt venceire amb 442 quilhas davant las 437 de Cristòl Recoules e las 433 d'Olivier Grimal. Didin Layrac èra quatren amb 430, Alan Vigouroux a la cinquena plaça, 427 al comptador. Dempuèi Sebazac, a la debuta de julhet, aviam totjorn los mèmes sul pòdium, mas cada còp dins un òrdre diferent.

PIERCINGS

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|------------------------|
| trigossa | | l'autre lum | |
| e buta | | l'envolada | pel mitan de l'esquina |
| d'un liuç | dòrmon | | |
| coma | | | |
| lo temps ufle | beure | | lo còr |
| | | engulhat | |
| | a cada pols | | mònta |

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| d' aquela nuèit | sonque la man |
| e | la rauba |
| d'endevenir | dejà las pèiras doçament |
| lo nom | encara |
| a sisclals | lo fuòc coma tornar |
| | regussa l'ombra |

desrèga
lo vent regussat
ambe

la carn
a paupas
coma sisclar

e lo riu
pels piels
dinc'a

atal
la mar



la boca
a dire pas
'quel lum fonhaire

ni mai
a bufadas

lo piel recapí
totjorn

n'amòda
l'eissorbament



los meteisse passes
de s'amudir
a flòcs

de nuèit
la man
a s'arrasar

la
pèl
e
doça
dinc'a la som



sul còl l'ombra
clinada a plujals
las cambas quicòm pleca
la pèl d'un glop lo cèl de tot
dins lo suau e butar lo balanç

| | | |
|----------------------|----------------|-------------------|
| lo monilh e pus naut | | |
| | dinc'a la boca | las carrièras |
| s'afanan | | los pòts |
| lo lum | a bocins | |
| | de pèl blanca | |
| | empunhar | d'un vam |
| las cambas | | longas |
| | lo còl gafat | |
| | | desacotís lo piel |

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| a graupinhar | cambavirada | d'aqueste bòrd |
| | la carn ufla | |
| davalà | | amb lo piel |
| dinc'a l'ombra | alisada | |

se tornar virar
la boca
lenta
s'engulha
a se gandir
e lo silenci
l'esclaire
un pauc mai
las mans
descapèlan
lo còr



los genolhs
d'un vam
lo cèl redond
dinc'a
e l'aire
la nuèit pauc-parla
alena
en desèrt



T - Mossur Y de la seyna.
 L'equitantque SANCTIFICAT.

ARN - psalmotidian! Denis. aquo'sara pr
 sietz per gracies, los de siés.
 car sigatz Salvato res.
 ga Maria, Nostra Nadel. sego
 el mejan de la fe, Natha / lya * Di
 aquo ven has- Cha lov.
 baj Si

* HERMA * HERMA * HERMA *
 * HERMA * HERMA *
 * HERMA * HERMA * HERMA ..
 * HERMA * HERMA * HERMA En
 PHROS. oc

s-òlogia - Res a aquò - tanben. los
 aires Veja aici - Ang d'Austria
 r subredolys lo tresima
 sec de Regina maire de
 Loys lo grand, Rei de lutz
 - d'Apollonia e dels Fuscades -
 aga al Jericò - de Japha - a Jave -

germanor

JACINT VERDAGUER (1845-1902)

LO LIIT D'ESPINES

In lectulo meo per noctes quoesivi quem diligit anima mea, quoesivi illum, et non inveni. (Cant.III)

En mon llit de flors
mon llavi l'estima;
no l'estima, no,
que sols hi somnia.
Si l'amor no hi ve,
jo m'hi moriria.
Si l'amor no hi ve,
jo m'hi moriré.

Lo cerquen mos braços,
mon gemec lo crida:
L'Aimador, on sou,
manadet de mirra ?
Digau-m'ho, si us plau,
si voleu que vinga.
No té son mon ull,
quan lo bras no us lliga,
quan Vós ne fugiu
ja és lluny l'alegria.
Sortiré a cercar-vos,
com cerva ferida
que cerca la font,
la font d'aigua viva.
Ja en troba els armats
que vetllen la vila:
me l'heu vist o no,
l'amor de ma vida ?
Si l'amor no hi ve,
jo m'hi moriria,
Si l'amor no hi ve,
jo m'hi moriré.
Quan lo veig morir
lo meu cor sospira.
M'abraço a la creu
com a un cep de vinya...

LLIBRE DE SILENCIS

I

Tinc el gel als dits, tinc dies bruts a l'ànima
 i buits al cos que fan la carn més lenta.
 Car sóc la pell del fred que deixa el calendari
 com sonmort bé del calze de l'estima.
 Del tout mirall que és viure el trencaclosques,
 descomponent absències, t'he trobat
 a l'iris del desig que són les nostres dates.
 No tinc ací les peces foradades.
 La falç d'ahirs s'ha transformat en pena.
 No puc tornar a completar-te ara.

II

No sé si vius, si estimes o ets silenci,
 i expresses el goig del freqüent de la memòria.
 Perquè han passat els anys i les carícies,
 perquè has tancat el temps, i ja no creixes,
 escolta el cant d'adéus a les fotografies,
 el coure de les mans a la certesa.
 Albire el fred de la innocent distància
 que vam parir amb pors que s'hi reciclen,
 i un net segon de versos i esperança
 de teranyines, trau, temps íntim per escriure.

III

Rebull l'atzar i el cos es consumeix.
 La voluntat són cendres que s'envolen,
 i el pensament s'escletxa pel desordre
 dels moments d'uns versos a un calaix.
 Esclaten mots, les venes es barallen ;
 la pell es fon amb l'aire, amb el rellotge.
 Com el ressó d'un bes a un altre espai,
 jo sóc la pell dels viures que no tinc.

IV

Quan gela el temps, quan passen les personnes
al meu davant, acariciant el vespre ;
quan cau un vers de mi com fi polsim
em trobe absent, embocallat de pell.

V

Trobar entre els llençols, al mig dels dies,
ressons de tu, emprentes, testimonis.
Potser tinc a les mans massa memòria.
Em cau la nit. Els dies s'hi compten sols.

VI

Temps és morir, a poc a poc, caient
al pou d'ahirs o al buit de l'esperança.

VII

S'acaba el temps, s'acaben les preguntes.

VIII

Els colzes treballant el ritme del teu cor
amb primaveres òrfenes del pollen de l'estima.

crónicas

A PROPAUS D'UNAS IPERCORRECCIONS RELEVADAS DINS LA PROSA OCCITANA D'ARA

(reflexions sus la normalizacion e sus l'ensenhamant)

Las ligasons *mal-t-à propos* del francés son un exemple coneugut d'i-percorrecion : de voler far trop plan, l'òm finís qu'òm fa mal - qui veut faire l'ange fait la bête, çò ditz Pascal.

Lo fenomèn linguistic que se ven de mençanar pòt èsser illustrat tan plan per la sintaxi de l'escrich occitan actual - pelbiais d'i virar las frases, d'i religar una proposicion a l'autra. Es çò qu'ensajarai de mostrar dins aquestas linhas, un propaus que, coma se veirà, serà pas solament tecnic mas permetrà d'unas consideracions generalas sus la nòstra practica occitanista.

Lo primièr cas d'ipercorrecion que citarai serà ...*tròpa blanca, tràpia prèpa...* ont l'advèrbi se tròba, indegudament, acordat amb l'adjectiu que modifica. Parièira anomalia dins l'aplicacion de la règla d'acòrdi es pas correnta - e tant se'n manca. En realitat, ai legitgs los dos sintagmas precipitats - o de sintagmas equivalents per çò que çai nos tòca - dins un autor que la siá coneissença de la lenga, a l'evidéncia plan solida, plan estenduda, cedis d'a vegadas davant un gost prononciat per " l'ibericitat ". Es per aquela rason qu'ai causit de citar las estructuras...*tròpa blanca, tràpia prèpa...* davant cap pus : mòstran, d'un biais quasi immediat, que de trop voler liberalizar l'occitan de l'empresa del francés, de trop lo voler situar dins aquel espaci que l'òm considera coma naturalament seu - un espaci partejat amb los idiòmas romanics mai meridionals, òm ne ven qualche còp a adoptar de torns que son pas utilizats enlòc. Car se lo roman peninsular acòrda sovent l'element de quantitat ont lo francés lo daissa invariable (opausar *demasiado pan, demasiada sopa, demasiados hombres, demasiadas mujeres a trop de pain / soupe / hommes / femmes* - o encara *mucho pan, mucha sopa, muchos hombres, muchas mujeres a beaucoup de pain / soupe / hombres / mujeres*), jamai o fa pas qu'amb de noms - l'adjectiu essent efectivament inapte, per principi, a implicar l'acòrdi (comparar *demasiado pesado / pesada / pesados / pesadas a trop lourd / lourde / lourds / lourdes* - o encara *muy pesado / pesada / pesados / pesadas a très lourd / lourde / lourds / lourdes*).

Lo mecanisme que veni de lo metre en evidéncia d'un biais relativament abstrach (sus la basa d'un exemple isolat, d'un *apax*), entreprendrai ara de ne mostrar la generalitat. Mençonarai, en l'ocurréncia, la propension dels escribeires actuals a acompanhar un nom représ al contèxte discursiu immediat pel demostratiu marcant la proximitat : se relèvan sovent, dins la prosa occitana contemporanèa, de sequéncias del tipe de *Trobèri un òme*. Aqueste òme... Un tal usatge sembla pas conforme a lo dels parlars d'òc modèrns - que, en la circonstància, preferisson lo demostratiu marcant la distància. Es çò qu'ensenhan los exemples *A vint ans cresíai portar un mond a plec de braç. Aquel mond ueï s'es escapat.* (Bodon), *Lo dialècte lengadocian constituis donc la mai poderosa unitat linguistica de la Tèrra d'Oc.* Aquela unitat resulta de la configuracion geografica de la província...(Alibèrt), *Au même Mas di Falabregu venguè tambèn un gardian d'ego, Veran.* Aqueu Veran ié venguè dòu Sambu. (Mistral), I avèva

un còp un òme qu'èra verd coma l'èrba e qu'avèva pas qu'un uèlh au bèth mièi deu front. Aqueth òme verd que demorava au bord deu bòsc... (Bladé) ².

Coma daissan augurar mos propausades anteriors, l'introducccion de aqueste dins los contèxtes exemplificats çaisús se fa en referéncia al roman de las doás peninsulas (cf. *Vaig trobar un home. Aquest home... Ho incontrato un uomo. Quest'uomo...*) o quitament a la lenga vièlha (N'Ucs de Saint Cire si fo de Caersi (...) *Aquest n'Ucs si ac gran ren de fraires...*)³. Per èsser completament explicit, cal apondre que las lengas del Nòrd d'Euròpa, francés inclús, emplegan un demostratiu marcant la distància - o un demostratiu non marcat en matèria d'alunhament - dins los cases que nos preocapan (cf. amb demostratiu marcant la distància *I met a man. That man...*, e, amb demostratiu neutre, *J'ai rencontré un homme. Cet homme..., Ich habe einen Mann getroffen. Dieser Mann...*).

Totjorn en conformitat amb las generalitats emesas a l'entorn de l'exemple ... *tròpa blanca, tròpa prèpa...*, se pòt ara senhalar una generalizacion abusiva de l'emplec de aqueste dins la pròsa occitana actuala - una generalizacion excedissent tota logica linguistica de principi, tota axiomatica gramatical. Dins los parlars d'òc modèrns, parallèlament als encadenaments *Trobèri un òme. Aquel òme..., l'òm tròba Arribèt un matin. Aquel matin..., I passèt una setmana. Aquela setmana...*, ont la causida del demostratiu renvia pas a cap d'idiosincrasia, de particularisme mas respond al contrari a d'imperatius grammaticals de basa, d'imperatius de portada " translinguistica ".

Efectivament, la definicion d'expressions temporalas coma *aquel matin, aquela setmana* precedís, d'un biais, la de la frasa que ne participan : es en foncion del moment ont son produchidas de talas expressions, es dins un rapòrt de coïncidéncia - o de disjoncion - amb un tal moment que lo temps de la proposicion associada se daissa concebre. De fach, dins lo cas dels nòstres exemples - los quals meton en jòc d'expressions articuladas al torn de *aquel*, es lo segond tipe de rapòrt evocat que s'instaura : lo temps de la frasa es pas lo de l'enonciacion mas plan lo d'un " raconte ". Deguèsssen, a l'invers, comportar lo demostratiu *aqueste*, los sintagmas en question inscriurián la proposicion associada - la situacion descricha per aquela proposicion - dins un temps assimilable a lo de lor produccion. Mas alara apareisserián pas mai dins lo contèxte que lor avèm atribuit : es evident qu'a un nivèl de principi, abans d'èsser combinada a tala o tala proposicion, una expression temporala pòt pas designar a l'encòp lo moment ont es enonciada e un temps prealablamet evocat dins lo dialòg o la narracion. En d'autres mots, tanlèu inclure *aqueste*, una expression de la mena que venèm de dire pòt pas reprene un nom ja present dins lo contèxte.

D'aquí çò qu'abançavi totara, d'aquí lo caractèr esperat, abitual dels exemplars occitans *Arribèt un matin. Aquel matin..., I passèt una setmana. Aquela setmana...* que revertàn absolutament *Va arribar un matí. Aquell matí..., Hi va passar una setmana. Aquella setmana..., E arrivato una mattina. Quella mattina..., Ci ha passato una settimana.. Quella settimana...* o encara, amb demostratiu marcat e pas pus neutre *Il est arrivé un matin. Ce matin-là..., Il y a passé une semaine. Cette semaine-là...*⁴. Tornem-o dire, çò que distinguís dels noms ordinaris los noms *matin, setmana* - o lors equivalents dins las autres lengas, es que denòtan d'entitats de meteis ordre que los objèctes que contribuisson a formar - es que las frasas, los enonciats son temporalitat : los diches elements d'expression relèvan aital d'una logica linguistica primària, intangible, identica quina que siá la lenga considerada.

Or, se capita qu'una tala logica siá pas respectada pels prosatòrs occitans contemporanèus, qu'aquestes la transgrèssen al profièch d'un efècte d'estil - d'una occitanitat presumida. Me contentarai de citar sus aquel ponch Michel Miniussi que, a costat de *Guillaume arribava* (...) Entre tótei demandavan d'ont veniá aquest jove *blond e prim*... escriu *Es lo quinze de setembre que Nancré tornèt a Cannes* (...) Aquest an (...) s'era dich de rintrar ren qu'a la debuta d'octobre.⁵ L'expression deictica d'aqueste segond exemple correspond a una novèla mençon d'un an prealablamet evocat dins la narration - lo roman : designa pas un periòde que se pòsca confondre amb lo de la siá produccion. Es ciò que pròva lo temps del verb que l'acompanha, o lo temps del verb que la precedís e que poiriá tan plan completar : se sap lo caractèr " revolgit " del preterit. Se pòt d'alhors, a aquel propaus, remembrar l'oposicion entre preterit e passat compausat - un passat compausat que, dins d'unas tradicions gramaticals, apèla la denominacion de " passat present " e que denòta un moment pas pro distant de lo de l'enonciacion per n'èsser clarament destriat. En brèu, se pòt renviar lo nòstre exemple al parelh *Aqueste an, es tornat a C.* : *Aquel an, tornèt a C.*⁶.

Merita de mençonar una autra forma d'ipercorreccions relativament correnta dins la nòstra pròsa d'ara : ai legidas pro sovent, dins d'unas revistas militantes, d'estructuras del tipe *organizar acamps, trobar voluntaris, remesar argent* amb omission de l'article per un complement indefinit. De fach, aquestas son atestadas per l'usatge tradicional pas que dins los sectors vesins de la peninsula iberica : Bearn e Gasconha, Comtat de Fois. Las ai relevadas, pr'aquò, dins d'escriches presentant una lenga *a priori* completament ordinària - redigits dins un lengadocien comun. Or, l'introducion d'aquela mena d'estructura dins aquesta mena d'escrich, se pòt flatar la nòstra iberofilia, se pòt pas tanpauc far sens incoerència. Lo propòri del lengadocien " de referéncia " e de la màger part dels parlars occitans - ciò que los caracteriza fàcia a las lengas ibericas, al gascon o al foissenc - es l'existéncia de tòns impersonals tals *venguèt dos vesins, es eles*, e aquela, ligada, d'un subjècte expletiu - lo demostratiu de *aquò's eles, aquò m'agrada d'o far* en l'ocurréncia. *aquò* es efectivament, dins aquestes darrières exemples, la materializacion d'aquel subjècte grammatical que se pòt supausar a tota estructura impersonala, un subjècte purament abstrach dins *venguèt dos vesins, es eles* doncas⁷.

L'abséncia de tòns impersonals o de subjècte expletiu apareixerà solidària de l'omission de l'article dins los complements indefinitis tanlèu rapelar qu'un tal article correspons - se l'òm se referís a l'occitan ordinari tot lo mens - a *de. de*, se sap, es tanben una preposicion, un element impausant a un nom l'estatut de complement - un element susceptible d'empachar, doncas, l'accòrdi entre lo verb e un nom que l'acompanha (es possible d'opausar *li agrada Tolosa, li agradan los Pirenèus a ven / venor de Tolosa, ven / venor dels Pirenèus*). Autrament dich, las estructuras amb verb non acordat *venguèt de vesins, es de vesins, aquò's de vesins* pòdon semblar d'ausida, naturalas - ciò qu'es solide pas lo cas de *venguèt vesins, es vesins, aquò's vesins*. En d'autres mots encara, ometre l'article *de* en lengadocien tot en contunhat d'emplegar l'expletiu *aquò* o los tòns impersonals autoriza la produccion d'estructuras a pròpriament parlar aberrantas, d'estructuras que se pòt comprene, sus de basas plan generalas, perquè son pas atestadas enlòc. Los precedents desenvolupaments mòstran los limits de la nocion de " lenga de referéncia ". Dins d'unes domènis - lo lexic en particular, se pòt envisatjar un vertadièr nivèlament entre dialèctes, una vertadièira ibridacion dels dialèctes los unes amb los autres : se pòdon far coexistir dins

un meteis diccionari dos tèrmes non sinonims mas pas jamai copresents dins cap de parlar (ne vira aital de tèrmes que designan de realitats apartenent a de monds tradicionals distints : *masuc* e *anchòia*, *aserau* e *fanabregà* per exemple) ; se pòt atanben exclure d'un diccionari un tèrme al profièch d'un sinonim mai espandit o mai autentic (cf. la preferéncia de *can* a *gos* o de *conilh* a *lapin*). Es per contra generalament impossible d'introduire de novèlas règla dins un sistèma sintactic sens ne comprometre la coeréncia : repetiscam-o; per çò que tòca la determinacion del nom, cap de compro-més es pas envisatjable entre la partida " subiberica " d'Occitània e sa parti-da mai centrala, mai galloromanica.

Es un autre domèni ont una referéncia dirècta als parlars - una referéncia als parlars dins lor realitat bruta se poiriá dire - es inevitabla : es lo de la prononciacion. Se coneis, cèrtas, l'existéncia d'una prononciacion de referéncia - una prononciacion que correspond, dins sas grandas carac-te-rísticas, a la d'una zòna compresa entre Agen, Albi, Besiers, Narbona e Tolosa. Mas aquesta jamai s'es pas concepuda qu'un còp una lenga escri-cha elaborada, qu'un còp mesa en òbra cèrta normalizacion lexicala - o morfologica - dins los tèxtes : representa un sistèma d'oralizacion d'aque-la lenga escrita e la localizacion que i se ven d'atribuir es doncas vaga, generala, deu èsser entenduda en rapòrt amb un ensemble de parlars pus-lèu qu'amb tala o tala varietat dialectala particulara. En d'autres tèrmes, se dins lo quadre dialectal lengadocian l'espaci definit çaisús se distinguís d'un Nòrd en confondent *mans* e *mas*, d'un Sud en confondent *talh* e *tal*, s'a l'invers se destria d'un Est en opausant *cara* a *carra*, diferéncia pas que par-cialament la vocala de *fuèlli* de la de *fèl* - o encara la consonanta finala de *puèg* de la de *dètz*.

Abstracha, la prononciacion de referéncia o es doncas non sola-ment en tèrmes de localizacion mas tanben per sa natura de sistèma dife-rencial, opositiu. O veni de dire, consistís abans tot en un ensemble de règles estipulant quinas, demèst las oposicions graficas, devon èsser efec-tivas a l'oral : compòrta pas de consignas precisas sul biais de procedir a una tala oralizacion - almens quand l'oposicion presa en compte se retrò-ba en francés. En d'autres tèrmes, ditz pas se las equivaléncias de principi que se pòdon postular entre occitan e francés son absolutas o alara sim-plament relativas, se per exemple los timbres vocalics de *papà*, *minon*, *alcòl* o la prosodia de *Los arbres son en flors*. caracterizan tanben, al nivèl mai concret, mai sensible, *papa*, *minou*, *alcool*, *Les arbres sont en fleurs*⁸.

Ai, per ma part, tendéncia a respondre per la negativa a aquela mena d'interrogacion. Ai ensenhada pro d'annadas la prononciacion del francés a d'estudiants estrangièrs per saber qu'òm escapa pas a sa lenga mairala - que, per tan bon que l'òm siá a l'oral, per tan fina que siá son aurella, l'òm garda totjorn un accent - o una traça d'accent - dins una lenga que l'òm a pas parlada enfants. Aquela idèia que doás lengas jamai non coïncidisson completament al nivèl articulatori, prosodic, cresí solide que val atanben per la comparason entre occitan e francés. Pensi a los de la generacion de mos grands que poguerí conéisser dròlle - de mond nas-cuts a la fin del siècle XIX dins Avairon o dins Tarn : lor fonética éra pas la meteissa segon qu'èran estats abalits en òc, sus una bòria, o qu'al contrari, filhs de regents, de comerciants, avián lo francimand per lenga primièira. Per fondar la comparason sus una presa de paraula pas pus en francés - coma fasiá implicitament tot escàs - mas en òc, es clar que la fonética de los qu'avèm tornada aprene la lenga a sovent pas gaire mai de rapòrt amb la d'aqueles occitanofòns d'antan - o la de lors filhs s'aquestes son estats

abalits dins una meteissa tradicion linguistica. Ai aguts menats d'amics estrangièrs a l'occitan o a l'occitanisme (o a la nacion francesa tot cort - d'austriacs, de portugueses, de brasiliens) sus de luòcs d'occitanofonia tradicionals - fieirals, vilatges, mases. Ai convidats los meteisses a me sègre a de reünions occitanistas - o a escotar d'unas emissions radiofonicas nòstras. Lo constat es estat unanim : radicala estrangetat al francés d'un costat, relativa francitat de l'autre⁹.

Or, aquel genre de constat es pas que rarament exprimit. Un dels principals prètzfaches de l'occitanisme es cèrtas de transmetre - d'ensenhar - la lenga. Mas es aquí, justament, la rason del silenci que i veni de far allusion. Dins lo cas abitual, ensenhar una lenga, es mai que mai desenvolopar las capacitats d'expression de l'escolan - confirmar las capacitats que sa lenga mairala li conferís en la matèria. L'escrich ocupant una plaça de primièr plan dins aquel programa, lo cors de lenga implica, a l'acostumat, pas que d'un biais accessòri l'iniciacion a una novèla prononciacion (arriba quitament, dins lo cas de las lengas mòrtas, que cap de dimension orala siá pas engatjada). Normalament doncas, se demanda tant solament a l'escolan que pronóncie d'un biais comprehensible - que respècte pro las oposicions sonòras de la lenga apresa per èsser comprés : se vòl perfeccionar sa fonetica - reproduire exactament las diferéncias sonòras de l'idioma qu'estúdia, es convidat a anar sojornar dins lo país ont aqueste es parlat - lo mestre estant, tant coma el, un " nacional ".

A aqueste estadi, se poiriá far remarcar que dins lo cas de l'occitan, lo darríer argument formulat val pas, las comunitats occitanofònies naturalas estant ueï en via de totala desagregacion. Se poiriá doncas considerar que lo mestre d'occitan - nascut, a d'unas raras excepcions prèp, en francés - se deu de far conéisser la lenga qu'ensenha dins tota sa vertat - se deu d'organizar un ensenhamant de la prononciacion en fasent ausir, dins la classa, mai voses que la siá (en substància, d'enregistraments " autentics "). Mas aquela mena de suggestion sembla anar al sens contra de çò qu'a fach l'ensenhamant de l'òc possible. Aqueste s'es pas pogut concebre independentament d'un escrich, d'un tèxte, d'una literatura - totes realitats definiblas a una escala plan mai bèla que cadun dels parlars apelant la denominacion d'occitan : s'es pas pogut metre en plaça sens lo secors d'una ortografia etimologica - una ortografia esfaçant las evolucions foneticas responsables de la fragmentacion d'un òc original. En d'autres mots encara, l'ensenhamant de l'occitan a mes en jòc un ensemble de tèxtes d'oralizacion variabla - associat a un cèrt nombre de prononciacions localas e quitament a una prononciacion " de referéncia ", una mena de condensat d'aquellas primièiras coma s'es mai mençonat.

Or, se pòt comprene que dins un tal contèxt, un recors a d'enregistraments autentics jamai non se siá impausat. Dins lo cas d'una classa ont una prononciacion locala preval - ont lo public es naturalament occitanofòn e s'atala mai que mai a un aprendissatge de l'escrich, l'utilizacion d'aquela mena de material oral apareis plan segur pas ges indispensabla. Amb un public mens especific, non occitanofòn - o non occitan, dins una classa doncas ont la prononciacion de referéncia es causida, l'usatge d'enregistraments autentics s'es quitament pogut evitar : totes las anomalias qu'aquestes compòrtan comparats a la lenga ensenhada i se presentan en blòc - d'un biais dirècte, frontal. Se ne son pas eliminats d'ausida, de mots o de formas considerats anomals se pòdon regetar d'un tèxte mejançant una tipografia especiala (l'usatge d'una asterisca, d'italicas) o un sistèma d'anotacion. Per contra, res non permet de singularizar - de marginalizar -

una pronaciacion atipica, una forma verbala correspondent pas al modèl current de la conjugason, un francisme al sen d'un enregistrament. Res non permet amb aquela mena de material de destriar una " lenga " d'una " non lenga " - de distinguir, en tot cas, çò imitable de çò qu'o es pas.

I fasiá allusion totara, la segonda situacion d'ensenhamant evocada çaisús s'es generalizada sens que la nòstra practica se modifique en consequéncia. S'es uèi exclús de considerar que la lenga s'ensenha a dos nivèls - un nivèl local ont es normalizada pas que parcialament, jos sa forma escrita mai que mai - e un nivèl global ont la normalizacion es totala, implica tanben una pronaciacion, nos cal per contra admetre un fach - e soslinhi, que pensi que nos refusam lo mai sovent a aquel constat : **i a pas cap pus, uèi, de practica naturala a normalizar e çò qu'apelam nòrma - son contengut objectiu en matèria de prononciacion, gràmatica o lexic - sufís pas per far una lenga.**

D'après aquestas darrièras formulacions, lo silenci qu'enròda la pèrda d'autenticitat fonetica de l'occitan parlat uèi procedís mai de la denegacion que non pas d'una simpla omission. Per aquela rason va plan de repetir qu'en matèria de prononciacion, los parlars naturals - los pateses - son pas sonque del costat del particularisme absolut o de la variacion illimitada : per la lor articulacion o la lor prosodia, los parlars qu'an servit de basa a l'elaboracion d'un occitan de referéncia s'opausan massissament, dins l'espaci geografic qu'es lo lor, al francés. Per exemple, s'òm fa abstraccion de sa capacitat a formar tala o tala entitat de significacion, s'òm daissa de costat sa proprietat - variabla segon lo parlar - a dintrar dins los mots *mans*, *fial*, *preniá* - o *puòg* qu'altèrna amb *puèg*, òm se trachàrà que lo lengadocien dins son ensemble conferís a la vocala o dobèrt una articulacion mens labializada e mens anteriora que lo francés meridional ; d'un autre latz, per çò qu'es de la prosodia, òm pòt d'ausida constatar que las inflexions del ton son pus frequentas e mens bruscas dins lo primièr usatge citat que dins lo segond. En brèu, cal apondre a las recomandacions esquematicas qu'avèm costuma d'i nos referir en matèria de prononciacion una descripcion fina dels sons o dels esquèmas melodics qu'aquestas meton en causa. Cal apondre a la " prononciacion de referéncia " una nòrma fonetica que non dega res a cap de normalizacion e pòsca èsser illustrada pas que per una paraula naturala.

Una tala conclusion - l'idèia qu'al nivèl mai general l'aprendissatge de l'occitan pòsca e dega far intervenir un oral non normalizat - semblarà doncas de mal admetre a d'unes. A aqueles se pòt replicar, en tornant formular un argument ja invocat aici, que l'occitan es pas una lenga mòrta ni mai artificiala, mas plan una lenga viva : sa fonetica se confond pas amb la de cap pus e pòt pas aparéisser qu'estrangeira a l'aprenent, qu'aqueste visca o non dins una region tradicionalament occitanofòna, que siá sortit o non d'una familha n'i a doás o tres generacions occitanofòna. Cossí que siá, sul plan grammatical, la normalizacion a pas jamai concernida que la morfologia - la conjugason mai que mai : s'es vertat que la sintaxi tend a escapar a tota codificacion, representa justament un domèni - es çò que daissa entendre l'affirmacion que soslinhavi çaisús - ont los parlars lengadocians son pas perfèctament unanims. En d'autres mots, tota consideracion facha del foissenc - qu'efectivament pòt passar per una simpla periferia, una zòna de transicion amb lo gascon o las lengas ibericas - se pòt donar mai d'una version de la sintaxi lengadociana : i se pòt restacar mai d'un subsistèma - cadun geograficament identifiable.

Prengam per exemple la diferéncia entre *me la dona* : *la me dona*. Lo primièr tipe sequencial illustrat caracteriza los parlars que daissan lo parti-cipi invariable dins *ai cantat la cançon*, lo segond los parlars qu'an al contrari, amb acòrdi, *ai cantada la cançon*. Una tala coïncidéncia es pas fortuita : es estada mai relevada dins lo domèni roman. De mai, met en causa de zònas pro espandidas : se lo parelh *me la dona / ai cantat la cançon* representa una solucion majoritària, *la me dona / ai cantada la cançon* es causit - lo foissenc mes a despart dins aquel calcul - per un bon tèrç dels parlars. Las doás afirmacions que precedisson significan : per la primièira, qu'es *a priori* impossible de desdoblar pas una descripcion de la sintaxi lengadociana - de considerar que, allòc d'èsser geograficament repartits, l'òrdre dels pronoms conjonches o l'acòrdi del participi amb l'objècte pòspausat son completament liures ; per la segonda, qu'una tala subdivision dialectala pòt pas èsser - en pretextant un caractèr marginal e pauc representatiu - eliminada *a posteriori* : es cèrtas possible de recomandar l'usatge de *me la dona / ai cantat la cançon*, majoritari, mas lo parelh *la me dona / ai cantada la cançon*, el tanben largament atestat - el tanben largament representat pels tèxtes, deu èsser considerat coma perfèctament acceptable.

Una tala conclusion met en evidència una concepcion de la nòrma qu'aviam pas presa en compte fins ara. La nòrma çai s'es poguda presentar coma sintetica o artificiala - coma resultant d'un cumul o d'una ibridacion entre parlars. Or, per çò que tòca las combinasons pronominalas, l'acòrdi del participi o pus generalament - vista la solidaritat entre règlas a aquel nivèl - la sintaxi, l'usatge recomandat apareis d'a fons natural : se definís pas coma lo resumit de totes los usatges possibles mas correspond plan a un d'eles, causit en foncion de la siá non marginalitat, de son expansion - del seu caractèr central. La recommandacion que ne fa l'objècte sembla aital tota relativa - a un aspècte tendencios per reprene un tèrme ja utilitzat pus naut : repetiscam-o, lo parelh estructural *me la dona / ai cantat la cançon* es a pena mens local - pus recomandable - que *la me dona / ai cantada la cançon*.

La concepcion de la nòrma que se ven d'evocar per la sintaxi val atanben, se tot lo mens òm se tampa a ne far una descripcion mai que somària, pel lexic. Om pòt envisatjar de "mixar" - d'ibridar - los diferents sistèmas lexicals atestats per l'espaci lengadocian dins la sola mesura ont i jògan las meteissas significacions. Or, se sap que, tanlèu passar d'un usatge linguistic a un autre, tal o tal tèrme pòt veire sa valor expressiva variar. L'occitan (o lo catalan) *trobar* a un significat mai larg que lo francés *trouver*, estant correspondre tanplan a *rencontrer*. Lo roergàs *pena*, en contribuissent a la formacion d'una perifrasi coma *portar pena*, a pas la meteissa valor expressiva que lo seu correspondent francimand *peine*. Ne vira aital atanben del roergàs *canha* fàcia al francés *chienne* - lo primièr apareissent efectivament dins l'expression idiomatica *aver la canha al ventre*. Notem plan - e nòstre apèl a la nocion de roergàs n'es una ilustracion concreta - qu'aque-la mena de variacion se pòt manifestar per un meteis espaci dialectal : per çò que çai nos tòca, la definicion d'un lexic de referéncia consistís doncas a destriar - dins la zòna lengadociana - un sistèma lexical demèst maites, un sistèma susceptible, per sa localizacion, pel seu caractèr central, de diferir mens amb totes los demai. Dins una tala perspectiva, la seleccion de *can* puslèu que de *gos* correspond a la d'un tèrme central aitant coma espandit ; de mai, la susbstitucion de *conilh a lapin*, l'importacion d'un vocable coma *fanabrega* - totes los fenomèns d'ibridacion, doncas, implicats per la definicion d'una nòrma lexicala - semblan segondaris.

L'idèia qu'a d'unes nivells, la nòrma pòsca sonque aver una valor relativa, que pòsca èsser pas una quintessència de l'ensemble dels parlars mas ne representar sonque una partida, aquela idèia es plan generalament ocultada. Es çò que soslinhavi pus naut e que, per concluir, voldrià apevar sus dos constats :

- lo debat actual en matèria de nòrma concernís quasi exclusivament la neologia, un domèni d'ont tota variacion d'òrdre dialectal es en principi exclusa (se sabon las controvèrsas soslevadas per la definicion dels equivalents occitans de *texte, moderne, numéro, cinéma*, per la presència d'un *e* de sosten dins aqueles equivalents o per la lor accentuacion) ;

- dempuèi " L'occitan sens pena " d'Assimil, totes los metòdes d'apprendissatge progressiu del lengadocian son, sens cap d'exception, de simplas iniciacions. La part que resèrvan a la sintaxi o al lexic es trop sucinta, trop allusiva, per qu'aquestes aparençan realment localizables dins l'espaci linguistic qu'aqueles son censats de ne tratar : en realitat, las solas remarcas dialectologicas que contengan los manuals en question non tòcan jamai que las subdivisions pus importantas de l'ensemble d'òc, las diferéncias amb lo gascon, lo provençal, lo nòrd-occitan. Un tal partit pres semblèt de seguir legitim dins los primiers tempses : l'ensenhamant se podià alara donar per principal objectiu de difusar una ortografia o un model de conjugason, lo public debutant estant convidat, en parallèl, a una autentica immersion dins un usatge natural encara viu. Mas dins la situacion actuala - e i s'es fach mai allusion aici, parièira limitacion es de plan mal justificar ; se prenèm en compte la disparicion d'una occitanofonia naturala - se vesèm dins l'ensenhamant lo sol biais de transmetre l'òc, podèm pas que concluir que nos expausa a dos risques majors, es a dire : - l'apauriment de la paraula ordinària, son estereotipia en matèria sintactica o lexicala, son absència totala d'autenticitat fonetica ; - la proliferacion de la " lenga d'autor ", los desvaris d'un tèxte liurat a el meteis, als seus fantasmas interdialectals o interlíngües. Car, a costat d'una lenga usuala venguda completament omogenèa, l'eterogeneïtat de l'*scripta* tradicionala pòt aparéisser sonque imputable a la creativitat : fàcia a un usatge corrent apaurit, lo detalh sintactic o lexical de la tradicion literària - sa variacion de tèxte a tèxte - pòt pas que semblar la prova qu'un autor a tota libertat per modelar la lenga, per ne redefinir las règla de basa.

Cresi que totes sèm conscients del primièr risc evocat. Per quant al segond, es real s'òm se referís a la primièiras paginas d'aqueste article. Me sembla per consequent necessari, uèi, de concebre de metòdes qu'abòrden lo lengadocian dins tota sa complexitat sintactica, lexicala, fonetica. D'elaborar de manuals propausant nivèl intermediari e perfeccionament, presentant una lenga pro caracterizada doncas per èsser associada a una localizacion precisa - una localizacion pus restrencha qu'aqueila normalament supausada al dialècte precitat. En opausant un lengadocian " central " a sos marges, en reconeissenç a la lenga ensenhada cèrta variabilitat, òm se pòt sonque facilitar, per subrepés, l'accès a de documents orals autentics : òm pòt sonque assolidar la nocion de correccio articulatòria o prosodica e donar al manual un vertadièr contengut civilizacional¹⁰.

joan fulhet

NOTAS

1 Aquela remarcia concernís pas los quantificaires de la mena de *tot* e *mièg* qu'entretenon amb lo nom de relacions plan específicas - qu'implican pas necessàriament la pluralizacion dels noms nombrables (religar *tota blanca*, *mièges morts* a *tota(s) la(s) nuèch(es)*, *(de) miègles* *litre(s)*) e opausar aquesta tièira a *tròpas nuèches*, *tròpes litres*).

2 Es mai que probable qu'amb son ensemble de demostratius pro especific e pro complet, amb sa mòrfsintaxi pro iberica (cf. en particular los complèxes non conjugats del genre de *lava's* (per se *lavar*)), lo gascon de la region pirenenc responda pas a aquela generalitat.

Soslinhem de mai qu'aquesta val pas dins los cases ont lo demostratiu jòga lo ròtle de pronom, ont es pas, de fach, acompañat del nom que ne permet la represa. Denòta alara la proximitat (cf. las sequéncias de la mena de *Trobèri un òme. Aqueste me diguèt que...*), a mens que dos noms se pòscan reprene dins lo contexte : segon aquesta darrièira eventualitat, la causida del demostratiu opèra, en principi, en fucion de la proximitat temporala, del caractèr mai o mens recent de l'ocurréncia (cf. *Un òme trobèt una femna. Aquel diguèt a aquesta que...*) (dins un contexte discursiu metent en causa una oposicion, *aqueste* pòt èsser tanplan utilizat coma un adjectiu : cf. *dins aqueste (darrièr) cas*).

3 Relevat dins *Les vies des Troubadours*, 10 18, p. 204.

Cal notar que, fòra lo cas de las expressions aparelhadas (cf. nòta precedenta) o de valor temporala (cf. pus bas dins lo tèxte), aqueste segond grop linguistic pòt utilzar un demostratiu marcant l'alunhament dins de seqüéncias comparables a *Vaig trobar el veï. Aquell professor...* ont la represa opèra a partir d'una expression definida e implica pas la sinonimia.

4 Lo francés exclusiu lo demostratiu neutre d'una expression temporala dins los sols cases ont aquesta se qualifica, efectivament, coma un complement de temps : opausar *Il y a passé une semaine. Cette semaine-là, il n'a pas eu le temps de s'ennuyer.* a *Il y a passé une semaine. Cette semaine-là lui a paru trop courte.*

5 Aquesta darrièira frasa pòt venir corrècta s'òm i assòcia *aquest an* pas qu'a l'infinitu (cf. en l'ocurréncia *S'era dich de rintrar ren qu'a la debuta d'octòbre aquest an (e des setembre l'an que ven)*).

6 L'adjectiu *passat* contribuís a fixar la valor d'una expression temporala relativament al moment de l'enonciacion - e aquò d'un biais negatiu, disjontiu. En mai del parelh citat dins lo tèxte, l'òm a doncas *Aqueste an, es tornat a C.* : *L'an passat, tornèt a C.* (o encara, en donant una forma adverbiala al sintagma inicial *Ongan, es tornat a C.* : *Antan, tornèt a C.*).

Cal notar tanben que totas las expressions temporalas son pas deicticament marcadas (*embrayées* en francés). *en febrèr, a quatre oras, lèu, tard* pòdon venir completar las expressions *aqueste an, l'an passat, aquel an* (o quitament, per las tres darrièras, *uèi, ièr, aquel jorn*) : apareisson aital compatibles tant amb un passat compausat coma amb un preterit.

7 Per arguir que la primièira d'aquelas doás estructuras compòrta plan un subjècte, la cal comparar amb los seus equivalents *il est venu deux voisins, there came two neighbours* en francés e en anglés.

8 En realitat, coma tornarai dire pus bas dins lo tèxte, las vocalas de l'occitan son mens tendudas (demandan una mendre anteriorizacion de la lenga e una mendre activitat dels pòts) que lors omològas en francés ; de mai, las inflexions del ton son mens bruscas (mas pus frequentas) dins aquela lenga que non pas dins aquesta.

9 De fach, en matèria de fonetisme, se pòt postular una radicala disjoncion entre occitan e francés pas qu'al Sud o a l'Oèst d'Occitània (dins la zòna " aquitanopirenca ").

Escotem aquel occitanofòn natural, nascut dins lo darrièr quart del siècle XIX, qu'es lo pepin de Farrabica ; s'una abséncia de barradura vocalica dins *faut, pleut* lo destria dels francofòns naturals del seu temps o de la siá region, es mai que mai pel seu

consonantisme que manifesta son apartenéncia linguistica d'origina (non pas tant per l'r apicala - nagaire tipica, se sap, del francés del Sud-Oèst - coma per l's apicala e per [b], [d], [g] non explosius).

Per çò qu'es, ara, de l'Est o del Nòrd d'Occitània (de la zòna " arvernomediterranenca "), va plan solide de distinguir entre dos sistèmas articulatòris o prosodics, un caracteristic d'una borgesia francofona de las vilas; l'autre d'una pagesia occitanofona del campèstre. Aquò dich, entre dos sistèmas s'opausant pas que per un grau different de tension vocalica (o de nasalizacion) o per un dosatge different de l'intensitat e de la longor dins la realization de l'accent, cap de limit franc se pòt pas definir : l'arvernomediterranenc e lo francés presentant pas cap de diferéncia consonantica essenciala, las particularitats vocalicas o prosodicas que los separan son pas ireductibles, daissan plaça a la definicion d'usatges intermediaris ([b], [d], [g] son siá explosius, siá fricatius, pas jamai los dos a l'encòp ; per contra, una vocala pòt èsser mai o mens tenduda, nasalizada, o alongada jos l'accent).

Om coneix les rasons del partatge linguistic que se'n ven de far estat. La diglossia es pus anciana o pus ancorada dins lo Nòrd o l'Est occitan, un Est occitan relativament pauc enclavat e urbanizat : Provençal es estada lo luòc de la primiera Renaissença, e lo provençal lo primièr dialècte d'òc a èsser promogut al reng de lenga literària. A aquela conjontura istorica se deu renviar lo fach que dins lo dich dialècte lo passatge a l'escrich requiesís finalament pauc d'artifici : l'*scripta* provençala se constituís a un moment ont l'idèia d'una literatura d'òc es pas assegurada e l'usatge popular encara plan viu. Per subrepés, lo concèpte meteis de provençal designa una realitat tangibla, immediata, se rapòrta a un usatge sens contèsta original : Marselha, vertadièira metropòli a l'època moderna, es responsabla de la difusion d'aquel trach nòrd-europeu qu'es la neutralizacion de genre al plural (comparar *lo / la // lej / a le / la / les, der / die / das / die*), es lo centre d'aquela enclava que forma lo provençal dins l'espaci sud-europeu. Lo lengadocian es pas, per contra, organizat al torn d'un pòl urban : a pas l'aspècte compacte o omogenèu del provençal mas se definís puslèu d'un biais residual. Sa codificacion escripta, qu'interven plan bèl briu après la d'aqueste, repausa aital sus un sistèma pro abstrach - un sistèma unificant, al final, non solament la fonia mas tanben la morfologia dels parlars que i s'aplica : la tripla oposicion desinenciala *cantAN, cantEN, cantèON*, pas atestada enlòc pus ara qu'en espanhòl o en italiàn, es estada, d'ausida, comunament admesa pels tenents de la grafia d'Alibèrt (En tèrmes pus radicals, òm poiriá arguir que la regla constitutiva d'una tala grafia - la regla a= [ɔ] - se situa abans tot a un nivèl gramatical e que son aplicacion variable segon los parlars tend a nivelar aquelles a aquel nivèl : concernissent, principalament, lo pronom femenin pòstpausat de *pren-la*, la regla precitada pòt interessar tanben la vocala atòna de *lana* e mai sa vocalica tonica. Tend doncas a assimilar tres grops dialectals (un grop meridional (amb [prenlo], l'*lanol*), un grop poriental (amb [prenlo], l'*lanal*), un grop septentrional (amb [prenlo], l'*lonol*)) que un, lo primièr, se caracteriza per una propension (tipica de las lengas romanicas del Sud) a l'enclisi e los autres dos per una propension (tipica dels usatges romanics del Nòrd) a la proclisi. Un tal argument es pr'aquò tròp general per èsser desenvolupat aici).

Totes aqueles desenvolupaments menan a una conclusion : disponibla o pas, la referéncia a una prononciacion autentica - realment distinta de la del francés regional - es pas necessària en Provençal : la norma provençala es pro naturala, pro prèp dels parlars per que la siá legitimitat siá pas remesa en causa. Aquò es pas lo cas de la norma lengadociana e cal doncas admetre qu'es sonque en l'associant a un fone-tísmo natural, especific qu'òm ne pòt garantir l'autenticitat, l'assimilar, objectivament, a una practica linguistica seculara. A aquò merita d'alhors d'apondre que, se la reforma d'Alibèrt s'es propausada de rompre amb la diglossia e de restablir lo ligam amb lo catalan, es per la lor prononciacion que los parlars lengadocians sen-halan sul pic lor ibericitat : pòt pas que semblar paradoxal que l'adopcion d'aquela dega correspondre a l'abandon d'aquesta.

10 Una familiarizacion amb la vida vidanta de las comunitats occitanofónas se poguèt evitar entre lo principal objectiu de l'occitanisme èra de " desruralizar " la lenga, la sortir del ghetto païsan. Ara que la pichòta pagesia a practicament desaparegit, que la vida als camps a recobradas sas letres de noblesa (siá que siá, es l'interès pel local e l'autentic que buta cap a l'estudi de l'òc), aquela actitud d'evitament se justifica pas pus.

Bernat Lesfargas: l'aiga e lo fuòc

Lo primièr libre de poëmas occitans, publicat en 1952, de Bernat Lesfargas portava lo títol un pauc enigmatic de *Cap de l'aiga*, que dins la version francesa èra estat traduit per " Mère des eaux ". Es lo nom d'un luòc de son país de naissença, Peiregòrd, pas qu'a quelques quilometres del vilatge ont contunha de demorar Bernat a l'ora d'ara : Glèisa Nuèva d'Issac. Cap de l'aiga : aquí que naisson las aigas e que lo riu, e mai pichotet, comença d'estre riu. Mas aquel nom es tanben lo de las originas d'una escritura, d'una poësia, sempre viva e movedissa fins qu'al jorn de uèi.

De las aigas dels rius, se sap dempuèi l'Eraclit d'Efès que degun d'entre nosautres s'i pòt jamai banhar dins las meteissas, e que los fluvis ne finisson pas de rajar. Los òmes, totes que sèm, demoram los testimònис d'aquel movement infinit que nos fa viure e que nos despassa de tot lo pes del temps a passar. D'aqueste riu màger del temps, la poësia de Bernat Lesfargas a sachut esposar las ondadas pus prigondas, sempre parièra e sempre desparièra, dins un balanç d'anar-venir que fa de l'escritura tot a l'encòp lo relòtge del mond dins son entièr e l'mirador que nos ajuda a contemplar de las causas e dels umans las endevenenças.

Quand se publiquèt, en 2001, lo volum que recampa, jos lo títol *La brasa e lo fuòc brandal*, la part pus importanta dels poëmas de Bernat Lesfargas, s'es pogut veire cossí, dempuèi 1952 e la sortida de *Cap de l'aiga*, aquela poësia èra demorada fidèla, prigondament fidèla, al vam e a las resonàncias dels primièrs poemas. La fidelitat aquesta, luenh dels repetitges e de las timiditats, es lo sagèl d'un itinerari poëtic vertadièr, coma n'hi a pas tant qu'aquò, fin finala, dins una literatura, quina que siá, e mens encara, benlèu, dins una literatura fragila coma o demòra pus que jamai la literatura de lenga occitana.

Los poëmas de *Cap de l'aiga*, non solament, coma es acostumat de dire, son de cap de biais estats tocats per lo passatge del temps, mas, al contrari, s'impausen totjorn, una mitat de siècle puèi, dins la fòrça de sa joventça : una joventça fonsa, que deu pas grand causa a las actualitats de l'escritura e a las mòdas, mas que deu tot a la quita fòrça de la poësia qu'un jorn la faguèt nàisser e contunha uèi coma ièr de la reviscolar. Aquela joventça tant evidenta, cresí que tròba sas originas dins doas o tres causas que Lesfargas jamai quitèt pas de n'esprovar l'urgéncia e de ne traduire l'acuitat dins un lengatge en adeqüacion perfiècha amb las necessitats del moment.

La primièra, es ciò que sonariá un sentiment especialament agut e clar de las circonstàncias que, tan pichòtas coma sián, càmbian lo tot d'una vida e, d'aquí, ne cargan una valor que passa los tempses e los luòcs. Per aquò, tota la poësia de Lesfargas se pòt qualificar de circonstanciala, dins lo sens que sap agantar d'un biais sobreiran la carn de ciò efemèr mas essencial per ne servar la memòria dins tota sa puretat primièra. D'un batícor nais lo poëma, e ven lo poëma l'imatge d'aqueste baticòr.

Aquest imatge e mai, e vejaquí la segonda d'aquelas caracteristicas màgers de la poësia de Bernat, es simultanèament un ritme que fa pas qu'un amb lo del moment que l'a vist nàisser. Qu'escriga dins aquel mòde de vers que li dison per facilitat de " liure ", o segon las règlas de recèrcas

formalas sovent plan rafinadas, sa poësia es totjorn sul pic e sens aflaquiment cantar : en delà de la musica e de las sonoritats, es un ritme inoblidable que s'i ausís d'intradà, e que los mots e las frasas, los verses e las estròfas s'i plegan. Al revèrs dels adobaments trop facils que riscarián de reduire lo poema a quelques mesuras que l'embarriarián dins lor repetition, coma a l'opausat d'una escritura d'una immediatetat quasi prosaïca (e prosaïc es pas pròsa...), la poësia de Bernat Lesfargas coneis la clartat indefugibla de las evidéncias pus imperativas, luenh de tota mena de simplificacion.

La tresena causa que fa tan joventa e sempre rejuvenida la poësia de Bernat Lesfargas, aquò's lo biais qu'aquela mescla d'aparenta simplicitat e de rafinament dins lo menut dels mots i es vestit de las milantas facietas de las culturas que lo poëta a poscut conéisser e amar. Dins sos poemes, quitan pas de nasejar los ressons del trobar medieval, dels romances iberics, de las poësias popularas occitanas, coma de totes los poëtas d'aici ò d'endacòm mai que sos verses restontisson dins los sieus. E aquela innutrition es tot lo contrari d'una mòstra ostentatòria de cultura : la votz del poëta de Gleisa Nueva d'Issac se noirís e s'esclaira d'aquelas votz frairals, a travèrs los espacis (Occitània, Catalonha, Galícia, Espanha...) e los tempses que tota sa vida n'es estada pastada e matissada.

La poësia de Bernat, ça que la, seriá pas çò qu'es, e sa preséncia nos seriá pas tan fòrta e tant amistosa, dins lo sens pus naut d'aquel mot, foguésse pas traversada de fons a cima per quicòm que l'enlusentís e li dona sa lutz pròpria. Son fuòc, aquel fuòc qu'aganta lo lector tre lo títol del volum recapitulatiu de 2001 : *La brasa e lo fuòc brandal*. Aquel fuòc totjorn a fuoquejar, aquelas flambas totjorn a flambejar, e que ja se'n sentissiá, viva e bèla, la cremason e l'auçada dins los poëmas de *Cap de l'aiga*. Del mai vau, del mai m'es idèa que tota la poësia de Bernat posa lo mai prigond de la clartat sieuna dins aquesta familiaritat amb la flamba : flamba de la revelacion de l'amor, de totes los amors, flamba de la Revelacion ela, que del mond tot entièr càmbia un moment lo sens, e d'aquí ne fa lo brasàs del còs e de l'arma, lo brasàs de la vida. Entre lo "boisson ardent" de la Bíblia e las flambas de Pentecosta ("Pentecôte" : lo títol d'un dels poëmas pus bèls - en francès ça que la - de Lesfargas), la paraula del poëta demòra en questà de sa tèrra promesa. Los mots i son flambas e brutladuras, espinhas de lutz e lengas de fuòc. E la tèrra promesa, de lamp en lamp, de revelacion en revelacion, la quita tèrra del poëma. Parlèt un jorn Salvador Espriu, dins un poëma memorable del recuèlh sieu *El caminant i el mur*, "Assaig de cànctic en el temple", d'

*aquesta meva pobra,
bruta, trista, dissortada pàtria*

Dins la pèça ultima de son libre benlèu pus famós, La pell de brau, lo meteis Salvador Espriu escriviá :

*Nosaltres volem
només,
amb esperança
humil,
la plenitud eterna
de la rosa,
una suprema eternitat
de flor.*

M'agrada, en aquestes jornas que los poëmas de Bernat Lesfargas se pòdon ausir publicament a Barcelona, qu'aquesta ròsa catalana faga resson, dins sos espèrs de Pentacostas avenidoiras, a las paraulas del poeta occitan Bernat de Glèisa Nuèva, entre l'aiga e lo fuòc.

(*Omenatge rendut a la Generalitat de Catalonha e a l'Universitat Autònoma de Barcelona en mai de 2003*)

felip gardy

Sèrgi LABATUT, L'*Esquinador*, edicions Reclams, 75 paginas, 15 euro's.

De qué ne vira ? Lo libre aquel es a l'image de l'esquinador, un despleit literari que servís a l'autor per talhar a tròces la vida empenada, la seuna e l'imaginària que remòsa Flaubert, Joyce, Pound, Borges, Auger Galhard e subretot Ramon Llull. Es a dire un baujum que regausís lo cap sanitosament per un mescladís de lòcs e de lengas que lo leitmotiv ne seriá la cèrca del paire (?) Si desplèga una escritura totala e revindicativa dins un biais novèl de fargar un roman : " Soi sol, e vos autres, vos demandi, defòra, defòra ! Oremus còr mesclat de nuèch e oras, longas oras, l'orgue-na granda. Fa nuèch la rega de dessús manca pas d'i ésser. What does it mean aquestes images ? A ! Çò que cercava... Es segut, es mai aisit. Tal un sentit la plueja. Se virèt devèrs fotografic biais qu'encadenava lo prètz dels obllits. "

Tant val dire que Labatut al briu de sa batuda vòl pas far volar sonqu'una icarença anecdòta, mas mai que mai far restontir una brava part de vertat, çò que demòra de segur la " qualitat " mai fondamentalala de la literatura e la mens rebutabla , segon Gao Xingjian (veire son discors del Prèmi Nobel 2000). E per tal de dire lo verai i caldrà un esperit esquichaire e a mand de venir jogador d'aquel esquinador d'idèias, a l'agrat de tastar l'agram al lòc de la grana. Seriá pas, tota òbra, a l'image de la vida vidanta, un batalhejar ? Es qu'aquel tèxte, mai que mai codat, " criptic e de mal legir ", per o virar d'un biais negatiu, balha pas la pròva de çò pus pròpri e çò pus ric de la polisemia del lengatge uman ? Al delai de la cèrca del paire, la quista que tafura l'autor es lo faire de la pluralitat d'una lenga lenga, pas res de mens qu'aquel vam vent vòl interior e divenc que cantèt Rilke : " Ein Hauch um nichts. Ein Wehn im Gott. Ein Wind. (*Sonets a Orfèu*, I, 3) L'esquinador aquel fa silenci, fa sens, fa sens de creacion, sens de vida sens relambi, a bèl talh...

pèire venzac

C'est chouette

S'ausís de còp en quora, aicí ailà, que l'escritura occitana, la literatura, la quita lenga son a mand de morir. Al moment que torna la discutida sus l'eutanasia, aquí un esquinador que la voldríá ajudar a crebar un pauc mai lèu : un pauc d'umanitat, cal acorchar l'agonia !

Labatut nos servís aquí una mena de " puzzle " pòst-apocaliptic, un amolonament de tròces desossats en sortida d'afachador. Aquí la voluntat de l'autor - darrièra voluntat benlèu ? - daissar totes aquels *membra disiecta* a despert los un dels autres, dins un univers desrabat que la sang negra, calhada ja, ne seríá lo sol ligam. Aquí una sanqueta, un masèl modernista, que la lenga n'es lo pòrc. Las estructuras gramaticals son destrukturadas sens cap de rason, e almens sens profièch per balhar d'efèctes a sa pròsa ; se pòt totjorn cercar d'articles mas òm se perdrà solide dins las legions d'inversions. Subretot, a cada pagina o gaireben, un mot una expression o una frasa dins una lenga estrangièra. Dins la cèrca del paire - e del nòstre temps percut - que l'autor ditz menar aicí, torna trobar lo *saint babil* de son enfanç d'una modernitat que manja pas de pan. Una mòrt de la lenga, aprèp la dels genres, de l'autor, del tèxt, es a dire un libre que ven un pauc tard ; e mai per Roland Barthes, la modernitat es mòrta en 1980 : *De profundis*.

Tres motius se teisson a l'entorn de l'evocacion d'una vida de cada jorn, amb son fais de cagantisa : l'escritura, la guèrra, e lo rapòrt paire-filh. E per trocejar mai encara aquel teissut los períodes istorics son mesclats e son plan sovent evocats mercés a l'intertextualitat (*ah ! la belle Julia*). O ditz l'autor dins son pòstfaci, es grand legeire de Joyce, Auger Galhard, Ramon Llull, Flaubert, e fa referéncia dins lo tèxt a Bodon, La Fontaine, Platon, e un molon de trobadors o d'òbras de l'Edat Mejana. Dins un tèxt claufit de citacions, d'allusions textualas, de frasas en lenga estrangièra, se vei pas plan çò que demòra del travalh vertadièr de l'autor - e per Flaubert, escriure es un travalh, una mesa al plèc de la lenga, pas un amolonament de gran dins la granièra. Mas Labatut a " *après que de cercar, fargar, n'era pas de besonh*".

Iauriá plan causas de dire sul pòstfaci, sus aquelbiais d'explicitar un libre que lo legeire pòt benlèu pas comprene sol, e de plan mostrar sas referéncias. Per astre, Sèrgi Javaloyès, dins son abans-disér, plaça Labatut *sous les auspices* de Bernat Manciet e de Felix-Marcèl Castan que li auriá dich: " *Labatut qu'ei un mèste* ". Mèstre d'amolonar e d'una filosofia qu'enònncia d'unas vertats malaisidas de dire : " *L'ostal de la Jana, la maire de la femna qu'aviá de dròlles...*" .

Vraiment, Sèrgi, il est chouette ton bouquin !

xavièr bach, olivièr lamarca

novèlas

- Las Presses Universitaires du Mirail
(Université de Toulouse-Le Mirail, 5 allées Antonio Machado
31058 Toulouse cedex)
publican

La Requeste faict et baillée par les dames de la ville de Tolose (1555). Avèm aquí una brava edicion critica alestita per Joan-Francés Courouau e Felip Gardy. Aquela òbra del sègle XVI, ont lo francés, lo lengadocian dins la grafia tradicionala de la lenga, mas tanben lo gascon e lo " gabach " se costejan, es al centre d'enjòcs màgers de lenga e d'escritura, a l'entorn del Collègi de Retorica de la ciutat mondina, a un moment ont l'occitan -a l'estrèma fin de la tradicion grafica a Tolosa- es ja installat a plec dins una situacion diglossica que lo cogís a se cercar e mai a s'inventar un alloccament literari novèl. Cal ramentar qu'aquela *Requeste* es a situar a costat dels autres dos tèxtes tolosans de 1555, publicats al sègle XIX per J.-B. Noulet, *Las Ordenansas e Coustumas del Libre Blanc* e *Las nonpareilhas Receptas per far las femnas tindentas, risentas, polidas e belas...*

- Las edicions Reclams duèrbon lor collecccion novèla, " Obras ", amb la reedicion del roman culte de Bernat Manciet, *Lo gojat de noveme*, dins una vestidura grafica que lo sèrv remirablament. La cobèrta atractiva clau una illustracion en colors de Joan-Lois Fauthoux que convida a dintrar dins l'univèrs del tèxte gascon seguit, a la fin, de la revirada francesa de Guy Latry.
- A las edicions del Trabucaire, a Perpinhan, ven de paréisser *Lo Corbatàs roge*, de Max Roqueta, lo sieisen volum de l'òbra màger del grand escriveire d'Argelièrs. Una cima dins totes los racontes que compausan lo recuèlh, mas mai que mai dins dos d'entre eles que la pròsa d'òc i endeven una plenor remirabla, entre enfaitilhament e esquiçadura :

*Lo Corbatàs roge justament,
e la definitiva Casa di Dante :*

" *Foguère long per anar a Firenze (...) Lo viatge s'esperlonguèt. Per ieu
èra finit. Ere dejà tornat a Argelièrs, a rodejar a l'entorn de la casa di
Dante. La qu'avíá elegit per la sola casa florentina (...)
I aviá pas degun. Mas i aviá lo Dante. Sol. Caput.
Enterstardit dins son voler d'aram... "*

*Lo Corbatàs roge còsta 15 euròs. Trabucaire, 2 carrer Jouy
d'Arnaud F-66140 Canet.*

- Los 2, 4 e 5 d'octobre de 2003

se tenguèt a Agen un collòqui titolat

Les Voix de la nymphe aquitaine, Ecriture, langues et pouvoirs (1560-1610).

Felip Gardy, Joan-Francés Courouau e Marie-Madeleine Fragonard (Société Française d'étude du Seizième siècle) n'èran los bailejaires.

Las contribucions permetèron d'adralhar
la reflexion a l'entorn

de la vida intellectuala, literària e politica
dins la part sud-oest de França

al briu de la segonda mitat de sègle XVI,

entre occitan, francés, mas tanben lenga vasca.

S'i parlèt de Dubartàs, del mecenat d'Adrien de Monluc,
d'Augier Galhard, de Joseph Scaliger,
de reproverbis basques, e de circulacion de l'escrit literari,
entre fòrça autres sicutos.

- Oc Sonic Production


lança un novèl CD del cantaire roergàs Luc Aussibal
titolat *Dedins*.

Un univèrs musical intense a l'entorn dels tèxtes
-o puslèu dels *talhs-* de Jaumes Privat.

Amb, tanben, lo riulejament d'una lumenosa *Pluja d'auba*
de Bernat Manciet.

Oc Sonic Production 1 bis rue Maurice Bompard 12000
Rodez. www. Oc-sonic.com

Distribucion : Mosaic Music Distribution 36, av. V. Segoffin
31400 Toulouse .



REVISTA DE LAS LETRAS E DE LA PENSADA OCCITANAS

creada en 1923
per Ismaël Girard

Presidents d'onor :

Max Roqueta, Pau Castelà, Max Allier[†]

Direccion e Abonaments :

Centre Regionau de Documentacion Occitana
B.P. 27 - 06371 Mouans-Sartoux Cedex

Tel.: 04 92 92 47 24 - Fax : 04 92 92 47 26 - e-mail : migourdon@aol.com

Mandatz totes manescrichs a

Bernat Manciet, a Trensacq - 40630 Sabres - Tel. : 05 58 07 06 56
Joan-Pèire Tardiu, As Capels, Route de Bias - 47440 Casseneuil -Tel. : 05 53 70 50 62
e-mail : jptardiu@aol.com
Jaumes Privat : e-mail : jaumesp.latalhada@wanadoo.fr

Conselh de Redaccion

Directritz : Maria-Loïsa Gourdon

Baile Redactor : Bernat Manciet, amb Joan-Pèire Tardiu, e Jep Gouzy
(Catalunya)

Membres : Felip Angelau - Jacmes Astor - Franc Bardòu - Sergi Bec - Joan-Frederic Brun - Michèle Chadeuil - Ramon Chatbert - Joan-Pau Creissac - Dominica Descomps - Renat Duran- Felip Gardy - Rotlan Garrigues - Dòna Ismaël Girard - Olivièr Lamarca - Joan-Francés Mariot - Bernat Molinier - Jòrdi Passerat - Jaumes Privat - Alem Surre-García - Pèire Venzac - Florian Vernet - Ana Viguier.

Abonament als quatre quaserns de l'an

França : 25 €

Estudiants : 18 € (sus justificatiu)

Forestier : 31 € - D'ajuda : 50 € - Lo numerò : 7 €
I.S.S.N. 1169-2332

Publié avec le concours du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte-d'Azur,
du Conseil Régional Midi Pyrénées , du Conseil Régional d'Aquitaine
et du Conseil Général de la Haute-Garonne